

# Pagkasinagup #1

Jeffersonville, Indiana, USA

May 15, 1960

1 Buyno, mao kini . . . kanunay, sumala sa giingon ko kaniadto, "Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, 'Mangadto kita sa balay sa Ginoo.'" Maoy akong pagtoo nga si David maoy naghimo nianang maong pamahayag kaniadto, "Mangadto ta sa balay sa Ginoo." Wala akoy nasayran nga labing maayong dapit, nasayud mo, kay sa balay sa Ginoo.

Karon, niining gabhiona kita . . . anaay atong pipila ka mga higala dinhi nga gikan pa sa Georgia. Tingali mouli ra sila human-human sa panihapon karong gabii. Ug unya atong . . . Ang pipila kanila nga taga dinhi ra, malaumon ako nga pagpabilin ra kamo. Ug kung unsay mga lawak nga anaa kanamo bukas kini alang kaninyo.

Ug unya sa Miyerkules sa gabii atong ipadayon, ang pagtoon, ug unya, kung itugot, sa Ginoo, sa sunod Dominggo na usab.

2 Ug unya ang Chatauqua magsugod sa ika-unom. Busa ang tanan nga anaay laraw sa pagbakasyon, atong lauman ang usa ka talagsaong panahon sa Chatauqa. Diin didto sa kanunay anaay atong ingon ka talagsaong panahon. Dili ra daku kaayong pundok sa katawhan, nga usahay atong mahinagbo . . . Kini daw maoy makapugong . . . Nagdahum ako nga atong ikapasulod ang napulo ka libo niini, sa kasayon. Apan, usahay, sa miaging tuig sa akong paghunahuna dihay duolan sa pito ka libo, maingon-ingon niana. Usa ka dapit nga nagdasuk, apan dihay daghang mga dapit nga katindugan, ug mga lingkuranan nga ilang malukop tanan. Ug tungod niini atong paaboton kana.

3 Ug atong gikalipay nga nakita ang daghan tang mga igsoong ministro nga ania dinhi. Wala nako mahinumdomi ang ngalan sa misyonaryo, dinhi, si Igsoong Humes. Ug si Sister Humes, kamo ba kanang naglingkod dinhi, ug kanang kabataan, among gikalipay nga ania sila, usa ka misyonaryo. Ang uban pa, si Igsoong Pat, Igsoong Daulton, ug, oh, daghan kaayo, si Igsoong Beeler. Ug akong nakita si Igsoong Collins dili pa lamang dugay. Ug, oh, daw malisud nga hingalan pa silang tanan. Apan malipayon kaayo kami nga ania kamo dinhi sa balay sa Ginoo niining gabhiona. Kining inila nga si Igsoong Neville nga naglingkod sa akong luyo dinhi aron sa pag-ampo uban kanako samtang among itudlo ang Pulong . . . Charlie, nalipay ako nga nakita ka, ug kang Sister Nellie dinhi niining gabhiona, ug ang mga kabataan. Kini maoy . . . Ug ang Biblikanhong pagpanudlo usahay hilabihan . . . Oo, Igsoong Welch, igo lang ako . . . gipangita ko ikaw; nakita ko ikaw nga naglingkod diha sa likud karon. Ug . . .

4 Ang Biblikanhong pagtudlo usahay dili kasaligan, ug diyutay, nahibalo kamo, daw sama sa usa ka nagalakaw diha sa ibabaw sa manipis nga yelo, sa atong pagtawag niini. Apan, tingalig atong bation nga, niining higayona ug niining taknaa, tingali makapaayo kini sa pag-agak sa - sa iglesia sa unsay akong gihunahuna, diha sa usa-usa ka hinigpit nga pagpanabot, sa kahimtang, kung unsa kita diha kang Cristo Jesus. Ug usahay maghunahuna ako nga ang pagwali maoy usa ka kahibolulongang butang, apan usahay maoy akong pagtoo, Igsoong Beeler, nga ang pagtudlo molapas pa niana, ug nga maingon nga pinasahi alang sa iglesia. Karon, ang pagwali sa kasagaran modakup sa makasasala, maoy moagak kaniya ubos sa pagkahinukman pinaagi sa Pulong. Apan ang pagtudlo magpahimutang sa usa sa tawo sa hustong dapit kung unsa siya. Ug dili gayud kita sa husto makaangkon sa pagtoo hangtud ng mahibalo kita sa atong kahimtang kung unsa kita.

5 Karon, kon ang United States dinihi niining yutang matahum, mopadala kanako ngadto sa Russia, ingon nga usa ka tinugyanan niining maong nasud, ngadto sa Russia, ug unya kon ilang pagbuot ang pagpapadala kanako ngadto sa Russia, ang tahang kagahum nga gihupan sa United States magpaluyo kanako. Ang akong pulong managsama ra sa United States, kon giila ako nga usa ka tinugyanan.

Ug kon pinadala kita sa Dios ingon nga Iyang mga tinugyanan, ang tanang kagahum nga anaa sa langit, ang tanan nga anaa sa Dios, ang tanan Niyang mga Manolunda ug ang tanan Niyang gahum magapaluyo sa atong mga pulong kon kita tinuod nga usa ka pinili, pinadalang mga mensahero alang sa katawhan. Ang Dios mopasidungog sa Pulong, tungod kay sa tumang kaligdong Iyang gisulat, nga "Bisan unsay inyong gapuson dinhi sa yuta, kana Akong gapuson sa langit. Bisan unsay inyong pangaluagan dinhi sa yuta, kana Akong pagaluagan sa langit. Ug ihatag Ko kaninyo ang

mga yawe sa Gingharian." Oh, ang ingon kadagkung mga saad Iyang gihatag sa iglesia!

6 Ug ako, sa miaging adlaw, nga ang kadaghanan kaninyo sa akong pagtoo dinhi kaganihang buntag aron sa pagpatalinghug samtang gipaningkamotan ko, dinhi niining akong ubos, yanong pamaagi, sa pagsaysay sa—sa panan-awon nga kong nakita sa langit . . .

Gitingguha ko, nga sa bisang unsang hinugdan, dili mosulay pagduhaduha sa bisan unsan butang nga gisulti ni bisan kinsa kanako nga ang Dios misulti kanila. Toohan ko kini; bisan kon wala ko kini makita sa Kasulatan sa gihapon pagatoohan ko ang pulong nianang igsoon. Mahimong magpapabilin ra a-ko diha Biblia, apan sa gihapon ako nagatoo nga tingalig ang maong igsoon gilain kini pagsabot, nga tingalig ang maong igsoon gilain kini sa pagsabot, nga tingalig nalibog lang siya ug diyotay. Ug sa gihapon ako nagatoo nga si—siya akong igsoon.

7 Ug kon anaay bisan unsang butang nga magdilaab sa akong kasingkasing, ug akong gilauman nga dili gayud kini magpabilin sa akong umalabot nga mga katuigan, nga dili ko gayud hikalimtam kung unsay nahitabo sa miaging Domingo sa buntag, ingon sa usa ka semana. Kini may gibuhat kanako nga maoy makapagubot sa akong kinabuhi. Ako dili mahadlok. Ako—ako walay bisan unsa nga kahadlok sa kamatayon. Ang kamatayon wala nay gikahadlok. Ug ki—kini dili alang kaninyo kon lamang hisabtan ninyo. Karon, tingalig kon... Gikinahanglan mo ang kasinatian niini. Dili mo hikaplagnan ang mga pulong, tungod kay wala kini sa Eningles nga diksiyonaryo, o wala nay lain pang diksiyonaryo; tungod kay kini mao man ang eternidad: walay kagahapon, walay ugma, kining ugma sa karon. Ug kini dili, "akong gibati ang kaayo," ug usa ka takna hangtud karon, "wala ko batia ang kaayo,"ug usa ka takna hangtud karon, "wala ko batia ang kaayo," ug sa laing takna, "maayo na usab ang gibati ko." Presenting panahon kining tanan (Nakita mo?). Dili gayud mohunong, maingon nianang mahimayaong kalinaw ng uban pa.

8 Ug didto wala na unyay sala; wala na unyay pagpangabugho; wala na unyay balatian; didto-didto walay bisan unsa pang makaabot niadtong langitnong baybayon. Ug kon makaangkon ako ug kahigayonan sa pagsulti niini, nga tingalig dili ako . . .Kon dili ko man mahimo, nan mag-ampo ako nga pasayloon ako sa Dios. Apan kon maangkon ko ang kahigayonan, ug Dios kadtong mitugot kanako nga sakgawon ako aron makakita ug mga butang, akong histogan ang unang mga langit? Maoy hinugdan nga wala siya makahisgot niini sulod sa napulong upat ka mga katuigan. Siya miingon nga wala siya masayud kon diha ba siya sa lawas o wala ba sa lawas, Pinaagi nianang bantongan nga mga apostol, dili sa pag-ambit sa i - i - iyang bulotan, o dili patinguha nga mahisama ang atong kaugalingon kung unsa siya, apan makaingon ako uban kanya: nga wala ako masayud kung anaa ba ako niining lawasa o wala sa lawas. Ang bugtong butang, matin-aw kaayo maingon sa akong pagtan-aw kaninyo.

9 Ug sa kanunay ako mahibulong kung ako molabay, akong makita ang gama'y ng panganud nga nagalutaw, usa ke espiritu, ug moingon," Anaa na ang igsoong lalaki ug igsoong babaye, mao kana si Charlie ug si Nellie. Mao kana si Igsoon ug Sister Spencer nga nagpadulong didto." Sa kanunay nakapalibog kana kanako. kung ang akong mga mata anaa sa lubnganan, nagkadunot, kung ang akong mga dalunggan wala na dinhi aron sa pagpaminaw pa, ug kon hubsan na ako sa akong dugo ug ila na kining gi-embalsamo, ug kini anaa na sa katubigan o kaha sa yuta, ug akong mga kaisipan, ang akong selyula sa utok mawala na, nan unsaon ko pa man pagpakahimo kay sa maingon lang sa espiritung nagpalutaw-lutaw na lang? Ug kana maoy nakapaluya kanako.

Buot ako untang moingon, "Kumusta, Igsoong Pat, oh, nalipay kaayo nga nakita ka. Kumusta, Igsoong Neville, gikahinam ko ang pagpapakita kanimo." Apan namalandong ko, "Buyno, kon walay bisan unsang butang nga makita ko, baba nga ikasulti, dunot na kini, naabog na kini, unsaon ka pa sa pag-pakaingon, "Kumusta, Igsoong Pat", "Kumusta, Igsoong Neville," o ang uban, "Hi, Charlie?"

10 Apan karon nasayud ko nga sayop kadto. Tungod kay nahisulat kini diha sa mga Kasulatan, nga maiingon ako nga dili supak, "Kay kon kining yutan-ong payag matun-as na, adunay usa nga naghulat didto," laing tabernaculo nga may mga mata, dalungan, mga ngabil, mga kaisipan. Kon kining yutan-ong payag matun-as na, kini anaay usa ka sa lawas nga mobati, ug makasuliti.

Ug karon midangat kini kanako, karon pa lamang, nga si Moises namatay na ug

diha sa usa ka wala hitiman-ing lubnganan sulod sa walo ka gatus ka mga katuigan, ug si Elias miadto sa langit lima ka gatus ka mga katuigan una pa man, apan dihan sa Bukid sa Pagkausab sa dagway didto nakita sila nga nakigsultihanay uban kang Jesus.

11 Human namatay si Samuel sulud sa dili mokulang sa tulo ngadto sa lima ka mga katuigan, ug ang espiritista sa Endor nagpabangon kaniya, ug mihap siya, ug miingon siya, "Gilimbongan mo ako, tungod kay ikaw mao si Saul." Siya miingon, "Tungod kay ako nakakita ug mga dios!" Siya usa ka pagano, (Nakita ninyo?), "Ako nakakita ug mga dios nga mitungha."

Ug siya wala pa makita ni Saul, ug siya maingon, "Unsa may iyangpanagway? Ihulagway siya kanako."

Miingon, "Siya maniwang, ug anaay iyang kupo diha sa iyang abaga."

Miingon, "Mao kana si Samuel, ang profeta; dad-a siya nganhi sa atubangan ko." Buot kong inyong himaktidan nga wala mawala ang panagway ni Samuel. Siya nagpabiling usa ka profeta; iyang gisultihan si Saul sa husto kung unsay mahitabo sa sunod adlaw.

Busa, makita ninyo, nga ang kamatayon dili makapawala kanato sa hingpit samtang mohilak kita ug magbangutan ug magbakho diha sa lubnganan.. Kini igo lamang mag-usab sa atong dapit ang puloy-anan. Kini maoy modala kanato gikan sa usa ka dapit ngadto sa . . . Unsa ang panuigon? Kong mabuhi pa ako ug laing usa ka takna, akong hilabwan ang daghang nagpanuigon pag napulog unom nga tawo. Kong mabuhi pa ako ug laing usa ka takna, ako hilabwan ang daghang nagpanuigon ug lima ka tuig nga tawo. Ang panuigon walay hinungdan. Kita igo lamang ipahimutang dinhi alang sa usa ka katuyoan, aron pagbuhat ug mga butang.

12 Buyno karon, daghan sa mga maanyag nga dagway nga mga inahan ang nagalingkud dinhi, ang pipila kanila ka-uman o kapitoan ka tuig ang panuigon, ang moingon, "Buyno, unsay nabuhat ko, Igsoon Branham?" Inyong gi-atiman ang inyong mga kabataan. Inyong gibuhat ang gibuhat nga unsay angay ninyong pagabuhaton.

Tingalig ang pipila ka mga tigulang Amahan naglingkud dinhi, nga moingon, "Buyno, nagpakaras ako sa mga umahan; nagbuhat ako niini. Wala gayud ako magwali." Apan imong gibuhat ang unsay gipabuhat kanimo sa Dios. Adunay usa ka dapit alang kanimo.

13 Nakigsulti ako ngat ngadto sa usa ka tigulang doctor, kagahapon, usa sa akong higala nga doctor, kauban, mga kawaloan ka tuig ang panuigon . . .Ug ang iyang bayaw nga babaye ania dinhi sa simbahan niining gabhiona, ug siya usa pa lamang ka batan-on-batan-on nga nabalaka bahin niya. Ug miadto ako aron makigkita kaniya. Ug samtang misugod ako pagpakigsulti kaniya, nadasig siya, naghigot kanako mahitungod sa pagpangayam nga nahitabo sa daghan nga mga katuigan ang nanglabay didto sa Colorado, ang maong nasud usab nga akong gipangayaman. Ingon ka utokan og manggialamon . . . Og matud ko, "Doctor, unsa na kadugayon ang imong pagkabinansay.

Siya miigon, " Sa imong pag-atiman." Ug didto giingon ko . . . "Ug daghan panahon ," siya miingon, "Nagbansay ako, akong gidala ang akong kalesa, akong gibutang ang aking montura diha sa likud sa kabayo. Akong gidala ang usa ka gamay'ng malita ug milakaw ako."

Ug miingon ako, "Oo, padulong ngagto sa mga pangpang sa sapa, ikaduha ang takna sa kabuntagon, uban sa imong ispat, nankingamot sa pagpangita ug balay diin ang gamay'ng ng bata may sakit sa tiyan o ang inahang diha sa pagbati."

"Husto kana."

14 Ug miingon ko, "Nasayud ka, doctor, ako nagatoo, sa tabok niining nagaulang nga libya dinhi, sa taliwala sa madunotan ra ug sa dili madunotan, ang Dios adunay usa ka dapit alang sa maayong tigulang nga mga doctor nga nagapangalagad sama niana."

Mga dagkung luha ang nangatagak gikan sa iyang mga mata, ug misugod siya paghilak; iyang gituy-od ang iyang maluyahong mga kamot ug miingon, "Igsoon, panghinauton ko." Tabok sa maong yuta, pagahukman sa Dios ang kalag sa tawo, kung unsa.

Ug unya akong gihatagan siya niining makapatagbaw nga Kasulatan. Sa daghang

higayon panahon sa kagabhion nagadaro siya nianang lapukon nga mga uma, naningkamot pagtabang sa uban, tingali makadawat bisag usa ka sentemos niini, apan sige lang. Miingon ko, "Si Jesus sa Kasulatan, 'Bulahan ang mga maloloy-on, kay makadawat silag kalooy.'" Ug tinuod kana.

15 Ug niining gabhiona atong ipahimutang ang iglesia, dinhi niining tutulo ka mga pagtulon-on, kon itugot sa Dios, giunsa ug unsaon sa pagtan-aw niana, kung unsa kita. Atong sugdan hisgotan ang unang tulo ka mga capitulo sa sunod matag gabii, kong mahimo ta, niining gabhiona, Miyerkules, ug sa sunod nga Dominggo sa buntag. Mga taga Efeso, sa Unang capitulo Karon, samtang magtuon kitang tanan, buot kung isulti kini, nga kining Basahon sa mga taga Efeso hingpit nga managsama sa Daang Tugon sa Josue: Ang Basahon sa mga taga Efeso . . .

16 Karon, hinumdumi, kong mahitabo nga makalapas ta ug diyotay, sa inyong pagpanudlo, pasayloa lang kami ug antusa kami kadiyot. Sa dili pa nato Kini ablihan, atong hangyoon Siya sa pagtabang kanato, samtang atong iduko ang atong mga ulo.

Ginoo, nagaduol kami sa Imong balaan ug sagradong Kasulatan, nga Kini labi pang siguro kay sa tanan kalangitan ug yuta. Tungod kay among mabasa dinhi niining maong Pulong, nga gitawag ang gibayran sa Imong Dugo, kining mga bililhong minahal nga may kamatayon nga nagalingkod niining gabhiona, nga nagatugkad sa matag diyutayng paglaum nga ilang mahimo, alang nianang Kinabuhing umalabot, hinaut nga kini mahimong paigo kaayo, niining gabhiona, nga ang matag magtotoo dinhi makakita sa ilang mga dapit, ug ang matag usa nga wala pa mahisulod niining dakung panaghuisa, modotdot sa Ginghamian, Ginoo, ug manoktok sa pultahan hangtud nga ang Magbalantay moabli sa pultahan. Itugot kini, Ginoo.

17 Magabasa kita dinhi niini diin kining maong Biblia dili hubaron sa kinaugalingon pagpasabot. Dios, ipahilayo kana nga ako Imong sulogoon o si bisan kinsa pang lain sulogoon mosulay sa pagbutang sa ilang kinaugalingong hubad diha sa Pulong. Tugoti lamang kami sa pagbasa Niini ug tuohan Kini sa kahimtang sa pagkasulat Niini. Ug ilabina kanamo mga magbalantay sa mga panon, kaming mga pastor, kanus-a managkatigum diha sa unahan nianang mahimayaong yuta kauban sa magagmayng panon, ug mitindog kami sa Atubangan sa Ginoong Jesus, ug makita kanang kaliwatan nga mangabot, ang kang Pablo ug ang iya, ni Pedro, ug ang iyang Lucas, ug ang iya ni Marcos, ug Mateo, ug silang tanan, ug makita sila nga gihukman didto kauban sa ilang mga panon. Dios, itugot nga makahimo ako sa pagtugyan ug napulo ka milyon nga mga ganti diha sa Imong tiilan samtang sa mapainubsanon mohapa ako ug akong itugyan ang akong mga kamot diha sa Imong bililhong tiilan, ug moingon, "Ginoo, Imo sila."

18 O Dios, pun-a kami sa kalab-as sa Imong Espiritu, ug sa Imong gugma ug sa Imong pagkamaayo. Ug hinaut nga kami, maingon sa gipamahayag sa magbabalak diha sa awit sa mga nangaging katuigan, "Mahal nga Corderong himalasyon, ang bililhon Mong Dugo dili gayud kawad-an ug gahum, hangtud nga ang tanan tinubos nga Iglesia sa Dios mamaluwas aron dili na magpakasala pag-usab. Ug sukad kaniadto, pinaagi sa pagtoo, nakita ko kanang tuburan nga gisangkapan sa Imong nag-agas nga samad; ang matubsanong gugma maoy akong tumong, ug mao gayud kanunay hangtud sa atong kamatayon. Ug diha sa labing hamiling, labing matam- is nga awit," siya mipadayon sa pag-ingon, "Awitin ko ang gahum Mo sa pagluwas; kung kining kabus nga nagakayungit, naga-kabungabunga nga dila mopahulay na sa hilum diha sa lubnganan." Ug unya, ang lubnganan dili makapugong sa bisan unsang kamatayon sa Imong mga anak. Kini maoy usa lamang ka dapit namong pahulayan, o usa ka dapit namong tagoanan, diin kining madunoton pagasul-oban ra sa dili madunoton.

Hinaut nga kami niining gabhiona makakita niini, sa klaro Ginoo, samtang gihatag kini kanamo diha sa Pulong. Hatagi kami ug pagpanabot. Ug ipahimutang kami, Ginoo, diha sa among dapit sa pagpangalagad, aron nga makapangalagad kami nga matitud-anon hangtud nga Ikaw moabot. Among gipangayo kini sa Ngalan ni Jesus, ug alang Kaniya lamang. Amen.

19 Karon, ang Basahon sa mga taga Efeso, maingon sa ako nang giingon, Ako-alang kanako, maoy usa sa labing inilang Basahon sa Bag-ong Tugon. Kini maoy nagbilin kanato sa pag-uswag diin ang Calvinismo naglakat diha sa laing sanga, ug ang Arminianismo misubay sa laing sanga, apan ang Basahon sa mga taga Efeso mikuha niining tanan ug gipahimutang sa hustong dapit sa Iglesia.

Karon, akong gipanag-ingon kini sa Josue. Kung inyong namatikdan, ang Israel gikuha gikan sa Egipto, ug dihay tulo ka mga hugna sa ilang panaw. Ang nahaunang hugna, mao ang pagbiya sa Egipto. Ang ikaduhang hugna, mao ang sa kamingawan. Ug ang sunod nga hugna mao ang Canaan.

20 Karon, ang Canaan wala maglarawan sa panahon sa Milenyum. Kini igo lamang maglarawan sa mga mananaug, ang hugna sa pagdaug, tungod kay didto sa Canaan sila nagapamatay ug nagapanunog ug nanguha ug mga ciudad. Ug wala nay kamatayon sa Milenyum.

Apan ang laing butang nga nahimo niini, kini nagdala ug Pagkamatarung pinaagi sa pagtoo, human sila mitoo kang Moises ug mibiya sa Egipto; pagkabalán sa pagsunod sa ilalum sa Haligi nga Kalayo ug ang pagtabon sa halad nga nating carnero didto sa kamingawan; ug unya ang pagsulod sa yuta nga gisaad.

21 Karon, unsa man ang gisaad nga yuta alang sa magtotoo sa Bag-ong Tugon? Ang gisaad mao ang Espiritu Santo. "Mahitabo sa ulahing mga adlaw," Joel 2:28, "nga Akong igabubo ang Akong Espiritu sa ibabaw sa tanang unod. Ang inyong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye magapanagna. Diha sa Akong mga sulogoon nga babaye ug sa Akong mga ulipon nga babaye Akong igabubo ang Akong Espiritu, ug sila managpanagna. Ug Ako magapakita ug mga katingalahan diha sa kalangitan. Ug dinhi sa yuta, mga haligi nga kalayo, ug aso, ug inalisngaw." Ug si pedro miingon, sa adlaw sa Pentecostes, human makakuha sa iyang teksto ug nagwali, "Maghinulsol, ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesus-Cristo alang sa kapasayloan," sa pagpasaylo, sa kapasayloan, aron pagpapas sa tanang kalapasan kaniadto.

22 Hingmatikdan ba ninyo, si Josue? Sa wala pa sila motabok sa Jordan, si Josue miingon, "Pangadto kamo sa taliwala sa kampo ug hinlo-i ang inyong mga bisti ug magbalaan ang matag usa kaninyo, ug kinahanglan walay tawo nga magduol sa iyang asawa, tungod kay sulod sa tulo ka adlaw inyong makita ang Himaya sa Dios." Nakita ninyo? Kini mao ang - - kini mao ang paagi sa pagpangandam sa pagpanunod sa saad. Karon, ang saad alang sa Israel mao . . . ang Dios naghatag kang Abraham ug saad yuta sa palestina, ug kadto maoy ilang katigayonan nga dayon. Ug kanunay silang magpabilin niining yutaa.

Karon, miagi sila ug tutulo ka mga hugna, sa pag-adto niining yuta sa saad. Karon, bantayi; kay gilarawan kini pag ayo diha sa Bag-ong Tugon.

Karon, kini, sumala sa akong giingon, mosukwahi sa pipila sa inyong panghunahuna. Kaninyong mga bililhong katawhan sa Nazaren, Iglesia sa Dios, ug uban pa, ayaw kinig ikasakit, kondili bantayi lang kini pag-ayo ug bantayi ang mga katipohan. Bantayi ug tan-awa kon ang matag dapit dili ba motakdo sa hingpit.

23 May tulo ka mga hugna sa pagpanaw, ug aniay tutulo ka mga hugna niining pagpanaw. Tungod kay gimatarong kita pinaagi sa pagtoo, nga nagtoo kang Ginoong Jesus Cristo, nga nagbiya sa yuta sa Egipto, migula, ug unya gibalaan pinaagi sa paghalad sa Iyang Dugo, gihugasan gikan sa atong mga kasal-anan, ug nangahimong mga dumolung ug mga lumalangyaw, nga nagaangkon nga kita nagapangita sa usa ka yuta, ang usa ka ciudad nga umaabot, o ang usa ka saad.

Mao man usab ang Israel didto sa kamingawan, mga lumalangyaw, walay dapit nga kapahulayan, nagalakaw matag gabii, nga nanagsunod sa Haligi nga kalayo, apan sa katapusan nahiabot ngadto sa yuta sa saad diin didto sila gipahimutang.

24 Mao kana ang sangpotanan sa magtotoo. Siya mosangko una sa pag-ila nga siya usa ka makasasala; ug unya siya pagaulangon pinaagig mga tubig, ang paghugas pinaagi sa tubig, pinaagi sa Dugo, ug-kon ang paghugas sa tubig pinaagi sa Pulong, diay, nga magatoo kang Ginoong Jesu-Cristo. Ug unya, maingon nga gimatarong pinaagi sa pagtoo, siya nahimong usa ka umalambit, ug may pakigdinaatay sa Dios, pinaagi kang Cristo, gibautismohan sa Ngalan ni Jesu Cristo, aron pagbutang kaniya sa pagpanaw. Nakuha ba ninyo kini? Diha sa pagpanaw. Ug unya siya mahimong usa ka lumalangyaw ug usa ka domuluong. Anaa na siya sa iyang panaw alang sa unsa? Sa usa ka saad nga gihimo sa Dios.

25 Wala pa madawat sa Israel ang saad, apan diha na sila sa ilang panaw. Ug wala, magbayaw. . . Palihug sabta. Diha kamo niana, ang Nazaren ug ang Pilgrim Holiness, ug ang uban pa, nangapakyas. Tungod kay ang Israel, sa ilang paghiabot sa Kades Barnea,

sa pag-hiabot na sa mga maniniid ug miingon, "Ang yuta daku." Apan ang uban kanila mibalik ug miingon, "Dili nato kini makuha, tungod kay ang mga ciudad kinotaan, ug uban pa." Apan nanindog si Josue ug si Caleb, ug miingon, "Labaw pa kitang takus sa pagkuha niini." Tungod sa natiman-an na nilang pamahayag nga kalig-onan, sila nagtoo sa duha ka mga buhat sa gracia, ang pagkamatarung ug pagkabalaan, ug dili na mahimong moadto pa sa unahan. Ug paminaw, kadtong kinatibuk-ang kaliwatan nangalalag didto sa kamingawan ug kadtong duha nga nakaadto sa yuta sa saad ug nakadala sa kalig-onan nga kadto usa ka maayong yuta, "ug labaw pa kitang takus sa pagkuha niini, tungod kay kadto maoy saad sa Dios," Ug unya inay nga ang katawahan mopadayon, nga magadawat sa Espiritu Santo, magsultig laing pinulongan, nga magadawat sa gahum sa Dios, ang bautismo sa Espiritu Santo, mga ilhanan, mga katingalahan, mga milagro, ilang gibati nga kini maka-pabungkag sa ilang kalagdaan sa doctrina. Ug unsa may nahitabo niini? Nangalaglag didto sa yuta! Husto kana.

26 Apan ang mga magtotoo, ang kang Caleb ug kang Josue nga pundok, nga mipadayon ngadto sa saad, sila mipadayon ngadto sa yuta, ug gikuha ang yuta, ug mipahiluna didto sa yuta, ingon nga usa ka katigayonan. Ug dili ta gayud mohunong diha sa pagkamatarung, ug pagkabalaan. Mopadayon ta ngadto sa bautismo sa Espiritu Santo. Dili ta mohunong diha sa pagtoo sa Ginoong Jesus, ingon nga gibautismohan. Dili ta mohunong tungod kay Iya tang gihinloan gikan sa kinabuhing makasasala. Apan karon mipadayon ta diha sa baruganan, ngadto sa usa ka saad sa bautismo sa Espiritu Santo. Tungod kay miingon si Pedro, sa adlaw sa Pentecostes, "Tungod kay ang saad alang kaninyo, ug sa inyong mga anak, ug kanila nga atua sa halayo, bisan sa tanan nga pagatawgon sa Ginoong Dios."

27 Busa, dinhi niini ang Efeso nagpahimutang kanato sama kang Josue, sa kahimtang. Himatikdi ninyo si Josue, human makalabang sa yuta ug gikuha ang yuta, ug unya iyang gibahin ang yuta. "Si Epraim dinhi, si Manases dinhi, ug kining usa dinhi, si Gad dinhi, si Benjamin dinhi." Iyang gibahin ang yuta.

Ug matikdi, Oh nakapadilaab kini sa atong mga kasingkasing. Ang matag usa niadtong mga inahang Hebreohanon, nga nanganak niadtong mga kabataan, siya nagsulti sa maong dapit, diha sa iyang pagbati sa pagpanganak, diin sila ikapahimutang didto sa yuta sa saad. Oh, usa kini ka dakung pagtoon. Kon lamang mahisgotan nato kining tanan sa tinagsa gayud, nga mahuman ug takna sa mga takna. . . Sa kaulahiay kung maayo na ang atong simbahan, moanhi ra ako ug kuhaon ang usa ka bulan o duha, nga magpabilin lang gayud diha niini. Bantayi sa ila nang, ang matag usa niadtong mga inahan, sa gingalan niya, nga "Epraim," sa nagbati pa siya, sa kahimtang mipahimutang kaniya diin ang iyang tiil didto mahimutang sa lana. Sa tukma diin ang matag usa kanila kung hain sila mahimutang. . .

Ug si Josue, nga wala masayud niini, apan pinaagi sa lamdag, minanduan sa Espiritu Santo, sa didto na yuta sa saad, gihatag sa matag tawo ang gisaad kaniya, nga tukma gayud kung unsay gisaad sa Espiritu Santo subay sa pagkahimukso kaniadto.

28 Giunsa nianang Dios ang pagpahimutang sa pipila diha sa iglesia, pinaagi sa pagbati sa pagpanganak. . . Oh, usahay ilang maangkon ang pagkamakalilisang. Kung ang usa ka iglesia mag-agulo ilalum sa paglutos sa gawasnong kalibutan, nagtoo sa Ginoong Jesus, nga ang saad sa Espiritu Santo matuod kaayo alang kanato maingon kini sa Pentecostes, giunsa nila ang pag-agulo ug sa kahimtang nahimugso diha sa Ginghamarian sa Dios, sa ingon ang Espiritu Santo mipahiluna kanila diha sa iglesia, ang uban mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga magtutodlo, ang uban mga pastor, ang uban mga ebanghlista. Ug dayon Iyang gihatag didto, ang pagsultig mga dila, pahubad sa mga dila, kaalam, kahibalo, hiyas sa papangayo, tanang matang sa mga milagro.

29 Diin gani ang iglesia . . . Karon, mao kini ang akong katuyoan sa pagbuhat niini. Ang iglesia kanunayng maninguha pagkuha sa dapit sa uban. Apan ayawg buhata kana. Dili ka gayud makahimo sa pagtanum ug mga mais sa dapit ni Epraim, kon kang Manases ka. Kinahanglan kuhaon mo ang imong dapit diha kang Cristo, sa kahimtang kuhaa kini. Oh, nagkaanam kalalum ug kaanindot kung mahidangat na kita dinhi niini, giunsa sa Dios ang pagpahimutang sa usa diha sa iglesia aron pagsultig mga dila, ang lain . . . Karon, sa daghang higayon gikatudloan kita, "kinahanglan gayud nga mag sulti ta ug mga dila." Sayop kana. "Kinahanglan nga buhaton ta kini." Dili, dili ta. Silang tanan wala magbuhat ug usa ka butang, ang matag usa . . .

30 Ang matag usa . . .ang yuta gikatagana ug gibahinbahin pinaagig lamdag. Ug ang matag usa . . . mahimong kuhaon ko ang mga Kasulatan ug ipakita kini kaninyo sa husto, nga iyang gipahimutang sila sa dapit diin angay sila mahibutang, sa kahimtang, kung giunsa nga ang duha ka tunga sa mga banay kinahanglan magpabilin sa tabok sa suba, guinsa sa ilang mga inahan ang paghilak niana sa ilang pagkahimugso, ug giunsa sa matag dapit nga maingon niana.

Ug karon tapus sa inyong paghisulod, wala kana magpasabot nga gawasnon na kamo sa gubat. Sa gihapon magapakig-away ka pa sa matag pulgada sa yuta nga imong nahimutangan. Busa, tan-awa, ang Canaan wala maglarawan sa dakung langit, tungod kay kini may gubat ug mga kagubot ug mga patay ug mga away, ug uban pa. Hinonoa naghulagway kini niini: nga gikinahanglan niini ang usa ka hingpit nga paglakaw.

31 Ug mao kanay gikapakyasan sa iglesia karon: nianang maong kahimtang. Nasayud ba kamo nga bisan ang inyong kaugalingon kinaiya makapapukan ni bisan kinsa gikan sa pagkaayo? Ang inyong dautang lihok, sa wala mahisugid nga mga kasal-anan kaninyo nga mga magtotoo, magdulot niining maong iglesia sa hilabihang kapakyasan. Ug sa adlaw sa paghukom inyong tubagon ang matag usa niini. Oh, moingon kamo, "Karon, kadali lang, Igsoong Branham." Buyno, mao kana ang kamatuoran. Hunahunaa kini.

Si Josue, sa nakalabang na siya ngadto sa yuta, gihatag sa Dios kaniya ang saad nga . . . Hunahunaa lamang . . . nga makig-away sa kinatibuk-ang kampanya nga dili mapildihan ug usa ka tawo, nga wala gani'y usa ka garas, nga dili na gani magkinahanglan ug usa ka nars, ni usa ka unang tabang ni usa ka bindahi. Ang Dios nag-ingon, "Ang yuta inyo man, padayon pakig-away." Hunahunaa ang pakig-away sa kampanya, ug walay Red Cross nga atua didto, walay si bisan kinsa nga nangasamdan!

32 Ug ilang gipamatay ang mga Amorihanon ug mga Hitihanon , apan walay bisan usa kanila nga nasamdan hangtud nga ang sala miabot sa sulod sa kampo. Ug sa gikuha ni Acan ang bisti sa mga taga Babilonia ug kadtong bulawan nga kunya, ug gitagoan kini sa sulod sa iyang kampo, unya sa pagkasunod adlaw napildihan sila ug napulog unom ka mga lalaki. Si Josue miingon, "Hunong. Hunong. Ayaw una; kay anaay butang nga dili maayo. Anaay butang nga dili maayo dinhi. Magtawag ta ug pito ka adlaw nga pagpuasa. Gihatag na kanato sa Dios ang saad. Walay bisan unsang makadaot kanato. Ang atong mga kaaway mangapukan sa atong tiilan. Ug aniay butang nga dili maayo dinhi sa palibot, 'tungod kay anaay atong napulog unom ka mga lalaki ang naghay-ad dinhi. Sila Israelinhong mga igsoon, ug nangamatay sila."

33 Nganong nangamatay man sila, mga tawong inocente? Tungod kay may usa ka tawong mikawas sa linya. Nakita ba ninyo ang hinungdan nga kinahanglan ikatudlo gayud kini? Ang iglesia nahitalay diha kon nahilinya, nahitalay sa diha Pulong sa Dios, nahitalay uban sa Dios, nahitalay diha sa matag usa, nga nagalakaw sa tuman nga kaligdong, malomo, atubangan sa tanang tawo, nga mahadlok sa Dios. Tungod kay ang usa ka tawo nangawat ug usa ka bisti, ug mibuhay ug usa ka butang nga dili angay niyang pagabuhaton, nakapildi sa kinabuhi sa napulog unom ka mga lalaki. Sa akong pagtoo napulog unom kadto, tingalig kapin pa. Sa akong pagtoo napulog unom kadto ka mga lalaki ang nangamatay.

Gipanagtawag ni Josue, ug miingon, "Adunay butang nga sayop. Ang Dios naghimo sa maong saad, ug anaay usa ka butang nga sayop."

Kung atong dalhon ang masakiton sa atong atubangan ug mapakyas sila sa pagkaayo, nagkinahanglan ta ug usa ka maligdong nga pagpuasa, magtawag ug panagkatigum. May usa ka butang nga sayop sa palibot. Ang Dios naghimo sa saad. Kinahanglan mopabilin ang Dios nianang maong saad, ug Iyang buhaton kini.

34 Ug nagpatawag siyag usa ka pagpuasa. Ug ilang hingsayran, nanag ripa sila. Ug gisugid kini ni Acan. Ug ilang gipamatay ang banay ni Acan ug ang tanan, ug ilang gisunog ang ilang mga abo, ug gibiyaan kini didto alang sa usa ka handumanan. Ug si Josue miadto gilayon ngadto sa panggubatan, nga gipanguha ang tanang mga butang nga walay bisan usang garas o usa ka samad.

35 Usa ka adlaw siya nanginahanglan ug usa ka gamayng panahon, dugang panahon. Ang adlaw sumasalop na; ang katawhan dili makaawayg maayo sa takna sa kagabhion. Si Josue, ang bantugang manggugubat, dinihogan sa Dios, sa kahimtang gipahimutang diha sa yuta, sama sa mga taga Efeso diha sa bag-ong iglesia, nanag-iyang—nagapanag-iyang sa, nagapanag-iyang sa yuta, nga nagkuha niana. Nagkinahanglan pa siya ug pipila ka

mga takna, busa miingon siya, "Adlaw, humonong ka" Ug mihunong siya sulod sa napulog duha ka takna, hangtud nga iyang nakuha ang yuta. Nakita mo?

36 Karon ang Basahon sa mga taga Efeso nagpahiluna kanato sa kahimtang diha kang Cristo, kung unsa sila sa yutang balaan. Wala kita ipahiluna diha sa yutang balaan, kondili diha sa Espiritu Santo. Karon, atong basahon ang pipila ka Pulong, aron tanawon kung unsa ang pagkahingpit sa iglesia.

*Si Pablo, apostol ni Jesu Cristo pinaagi sa kabubot-on sa Dios, . . .*

Oh, kanay akong gusto. Gibuhat siya sa Dios nga usa ka apostol. Walay mga anciano nga nagpandong kaniya sa mga kamot, walay obispo nga mipadala kaniya bisan diin, kondili ang Dios nagtawag kaniya ug gihimo siya nga apostol.

*Si Pablo, apostol ni Jesu Cristo pinaagi sa kabubot-on sa Dios, nganha sa mga balaan . . . [ang gibalaan]. . . nga anaa sa Efeso, ug kasaligan usab diha kang Cristo Jesus:*

Bantayi kung giunsa niya kini pagpamulong. Kini dili alang sa mga dili magpatotoo. Kini alang lamang sa iglesia. Kini gihinganlan nga sa mga gipanagtawag, ang gibalaan ug ang mga tinawag nga anaa kang Cristo Jesus.

37 Karon kong buot kamo mahibalo kung unsaon ta sa pagpakaduol kang Cristo Jesus, kong inyong ablihan Diha sa mga taga I Corinto 12, nag-ingon kini, "Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitng tanan gikabautismohan diha sa usa ka Lawas."Giunsa? Gibautismohan pinaagi sa unsa? Sa Espiritu Santo. Dili pinaagi sa bautismo sa tubig, kamong mga katawhan nga Iglesia ni Cristo, kondili pinaagi sa usa ka dakung E-s-p-i-r-i-t-u, pinaagi sa usa ka Espiritu, Dili pinaagi sa usa ka paglamano, ni pinaagi sa usa ka sulat, dili pinaagi ka sa usa ka pagwisikwik, kondili pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gikabautismohan diha sa usa ka Lawas, ang atong katigayonan, ang yuta nga sa Dios gihatag kanato aron puy-an, ang Espiritu Santo. Maingon nga Iyang gihatag ang Canaan sa mga Judio, Siya naghatag kanato sa Espiritu Santo. Pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gikabautismohan diha sa usa ka Lawas. Nakuha ba ninyo kini?

38 Karon, nahisgot siya sa espirituhanong mga Canaanhon, ang Israel, ang Espirituhanong Israel kinsa nakaangkon sa yuta. Oh, wala ba kamo mangalipay nga nakagula sa kamo gikan sa mga ahos sa Egipto? Wala ba kamo mangalipay nga nakagawas na kamo sa kamingawan? Ug sa nakatabok na sila ngadto sa yuta, ang mana mihunong na sa pagpangahulog. Sila tanan mga hamtong na kaayo, ug nanagpangaon na sila sa magahing mais sa yuta. Karon, kamo dili na mga bata pa, karon wala na kamo magtinguha sa lunsay nga gatas sa Maayong Balita, nga dili na kinahanglang nga kamo batabataon pa, ug pagapikpikon, ug danihon pa sa pag-adto sa simbahan, karon kamo matuod nang hamtong nga mga Cristohanong, amdand na kamo pagkaon sa magahing pagkaon karon. Amdand na kamo sa pagduol diha sa usa ka butang:, miingon siya. Amdand na kamo pagsabot nianang butang nga halaglulug ug bahandianon. Oh, moadto ta niini karon dayon. Ug, oh, kini gitipigan sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Siya miingon, "Karon nga misangko na kamo dinhi niini. gipahinungod ko kini alang kaninyo," dili kanila nga mao pay pagbiya sa Egipto, dili kanila nga naana pa sa gihapon sa panaw, kondili alang nianang anaa na sa yuta sa saad, kanang nakadawat na sa gisaad.

39 Pila man ang nakadawat na sa gisaad nga Espiritu Santo? Oh, wala ba kamo malipay nga ania na kamo sa yuta karon, nagkaon sa mga gulang nga mais, nagkaon sa mga magahing butang sa Dios, ug nakabaton sa matin-aw nga pagpanabot. Ang in-inyong espirituhanong panghunahuna ang tanan wala nay kalibog. Nahibalo na kamo sa husto kung Kinsa Siya. Nahibalo na kamo sa husto kung Unsa Siya. Nahibalo na kamo sa husto kung hain kamo padulong. Nahibalo na kamo bahin Niining tanan. Nahibalo na kamo kang Kinsa kamo nagatoo ug nadani nga Siya makahimo sa pag-amping nianang imong gisalig Kaniya batok niadtong adlaw. Oh, mao kanay bugtong; mao kanay gihisgotan ni Pablo karon. Paminaw pag-ayo. Karon bantayi.

*"...ang kasaligan diha kang Cristo Jesus..."*

40 Karon, itugot nga balikon ko kana sa iglesia. Giunsa nato sa pagsulod ngadto kang Cristo? Pinaagi ba sa pagpasakop sa simbahan? Dili. Pinaagi ba sa pagpalista sa atong mga ngalan diha sa libro? Dili. Pinaagi ba sa pagpabautismo pinaagig paglubong? Dili. Giunsa man nato sa pagsulod kang Cristo? Pinaagi sa usa ka Espiritu Santo kitang tanan



gikabautismohan diha sa usad ka saad, ang Lawas, ug mga umalambit sa tanang anaa nianang maong yuta. Amen! Oh, kanay a-kong gusto. Kong wala pa lang unta ako mapagaw, akong isinggit. Tan-awa, kung mahidangat na ako niining maong yutaa, kini ako man. Ania na ako sa puloy-anan karon; ania na ako sa Canaan. Ilalum ako sa bisan unsang butang nga pagagamiton ako sa Dios. Nagalakaw ako sa balaang yuta, usa ka anak sa Hari, gikabistahan ug naamdam na. Nakagawas na ako sa Egipto, aron motungas sa yuta sa saad, mibarog sa mga pagsulay, nakalabang na sa Jordan ngadto sa bulahang saad. Oh, guinsa ko pag-angkon niini? Pinaagi sa usa ra ka Espiritu, sa samang paagi sa pag-angkon ni Pablo niini, nagapalihok kanako sama sa gibuhit kaniya, mao rang paagiha Kini nga magalihok diha kaninyo. Pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gikabautismohan, dili wisikwisik, sa usa lamang ka gamayng wisikwisik niini, nga daw maayo na; kondili gilubong sa ilalum: ang tanan palangoyon ilalum sa Espiritu Santo. Mao kana ang saad.

41 Ang atong mga taga Efeso, ang atong Josue, nga mao ang Espiritu Santo . . . ang "Josue" nagkahulogan nga si "Jesus, Manluluwas." Ang Josue nagkahulogan sa Espiritu Santo nga naghulagway niini diha sa espirituhanon maingon nga mao kana diha sa natural, nga Siya mao ang atong bantungan Manggugubat. Siya maoy atong dakung Magmamando. Maingon nga ang Dios nag-uban kang Josue, maingon man ang Dios diha sa Espiritu Santo, nagalihok kanato. Ug kung mosulod ang sala sa kampo, ang Espiritu Santo magapahunong, "Unsay nahitabo dinhi sa iglesia? Adunay sayup." Oh, wala ba ninyo makita guinsa nato pagpakabaton sa daghang mga anak ni Kish Karon? Daghang kaayong mga Saul nga nagagikan sa mga seminaryo ug mga tulonghaan sa teolohiya ug nagapanggula sa nanagpanudlo niining mga binalit-ad nga mga butang, maingon sa gisulti sa Biblia nga ilang pagabuhaton, ingon, nga daw walay pagtoo, nga nagpalain sa kaugalingon, ingon, nga daw walay pagtoo, nga nagpalain sa ilang kaugalingon gikan kaninyo, dili makig-ambitay uban kaninyo, ug uban pa, nga nagbaton sa dagway sa tinoohan ug nagapahimakak sa gahum niini, likayi ang ingon kanila." Wala sila mahibalo kon diin sila gikan; dili sila makahatag ug bisan unsang hinungdan.

42 Gisulti ko kini kang Igsoong Booth-Clibborn, usa sa akong higala, kong anaa bay butang nga wa-wala mahisubay sa balaod tinampalas nga buhat, bisan unsang butang dinhi sa kalibutan, usa sa mula. Ang mula maoy labing ubos sa tanang mga butang. Siya usa ka . . . Wala si-siya masayud kung kinsa siya. Dili na siya makapasanay pa sa iyang kaugalingon. Ang usa ka mula dili mahimong makapaliwat ngadto sa laing mula ug mamahimong usa ka mula, Natapos na siya. Wala siya masayud kung diin gikan iyang papa, ni nahibalo siya sa isang mama; tungod kay siya usa man ka gamayng asno ug usa kang bayeng kabayo. Ang Dios wala gayud magbuhat niana. Ayaw ninyo ipasangil ang ingon niana sa Dios. Ang Dios wala gayud magbuhat niana. Miingon ang Dios, "Ang matag butang magabunga sa iyang matang." Oo, sir. Apan ang usa ka mula maoy u-usa . . . Ang iyang papa asno ug ang iyang mama usa ka bayeng kabayo, tungod niini wala siya masayud kung hain siya nga kaliwat. Si-si-siya usa ka kabayo nga nagpaka-mula, o usa ka mula . . . O usa siya ka kabayo nga nagpaka asno, o usa ka asno nga nagpaka-kabayo; Wala siya masayud kung hain siya mahisakop. Ug siya maoy laing gahian ug ulo dinhi sa kalibutan. Dili mo gayud ikabutang ang imong pagsalig kaniya.

43 Ug mao usab kana ang kadaghanang mga tawo diha sa iglesia. Wala sila masayud kung kinsay ilang amahan; wala sila masayud kung kinsay ilang inahan. Ang bugtong butang nga hingbaloan; nga sila Presbiterian, o kaha Methodist, Babtist, o Pentecostal, o ubang butang. Wala sila masayud kung diin sila nagagikan. Ug ang usa ka tigulang nga asno, mahimong singgitan mo siya kutob sa imong mahimong pagsinggit kaniya, ug siya motindog lang uban sa dagkung mga dalunggan ug motan-aw. Mowali ngadto kaniya sa tibook gabii, ug sila dili mahibalo ug dugang diyutay sa dihang sila mobiya kay sa unsay ilang ginabuhit sa dihang misulod sila. Karon husto gayud kana. Wala ko toyu- a ang pagbinastos kondili buot kong isulti kaninyo ang kamatuoran.

44 Apan adunay usa ka butang nga ilang mabuhit; mga maayo silang magbubuhit. Oh, mobuhit ra sila, mobuhit, mobuhit, mobuhit. Mao kanay nagpahinumdom kanako sa usa pundok sa mga Arminianismo nga kanunayng naninguha pagbuhit sa ilang dalan paingon sa langit (Tinuod kana.) Oh, ang Ladies Aid Society, ug ang manok nga panihapon, kay ilang gibayran ang magwawali," Ug kinahanglan nga naanay atong ingon niining sayaw, ug kining salosalalo." Buhat ra kini, mobuhit, mobuhit, mobuhit, mobuhit, mobuhit, mobuhit. Ug sila . . . Alang sa unsa man ang ilang pagpamuhit?

Pangutan-a sila, "Nakadawat na ba kamo sa Rspiritu Santo sukad nga mitoo kamo?"

Maningkag ang ilang mga dalungan, ug wala mahibalo kung hain sila mahisakop, "Unsay gipasabot niini? Unsay imong gipasabot, ang Espiritu Santo? Wala gayud akoy nadunggan bisan usa mahitungod Niini. Oh, mamahimo kamong usa ka fanatico." Tan-awa, wala sila masayud kung kinsa si papa, ni, kung kinsa si mama. Ug kinahanglan bunalan ninyo sila sa bisan unsay inyong pagabuhaton, bunal dinhi ug bunal didto, ug bunal dinhi ug bunal didto. Husto kana, usa ka tigulang nga mula.

45 Apan, sultihan ko kamo, nga dili mo kana mabuhat sa usa ka matuod nga kabayo. Ihapak lamang ang bunal sa likud niya makausa, ug igsoon, modalagan siya. Nasayud siya kung unsay iyang gibuhat. Oh, unsang kamaayo ang pagsakay sa usa ka matuod nga kabayo. Unsang kamaayo. Igo mo lang ingnon, "Sige, bata." Oh, tawo (Nakita mo?); kinahanglan mangupot ka pag-ayo; kay iyang paluparon ang montura sa kahanginan.

46 Mao kana ang kahintang sa usa ka matuod nga pinaliwatan nga mga Cristohanon. Hallelujah. "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Maghinulsol, ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu- Cristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala." Mosunod; magdali nga mahiadto sila sa tubig, sila wala na. Dili sila mamahulay maadlaw ug magabii hangtud nga dili nila madawat ang Espiritu Santo. Ngano man? Nasayud ba kamo, ang usa ka Cristohanon nahibalo kung kinsay papa, o kinsay mama. Apan kita nahibalo kung Kinsa si Papa ug si Mama, tungod kay nahimugso kita sa sinulat nga Pulong sa Dios, gipanghimatud-an sa Espiritu. Si Pedro miingon, sa adlaw sa Pentecostes, "Kong maghinulsol kamo ug magpabautismo, sa adlaw sa Pentecostes, " Kong maghinulsol kamo ug magpabautismo, ang matag usa kaninyo, sa Ngalan ni Jesu- Cristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, inyong madawat ang gasa sa Espiritu Santo."

47 Ug igsoon, ang usa ka matuod nga natawo pag-usab nga Cristohanon, (Oh, tan-awa.), ang iyang espiritu . . .Sa dihang dawaton niya ang Pulong, iyang madawat ang Espiritu Santo. Pangutan-a-siya. Nasayud siya kung hain siya

magbarug. "Motoo ka ba sa Langitnong kaayohan?"

"Amen."

"Motoo ka ba sa Ikaduhang Pagbalik?"

"Amen."

Pangutan-a ang sa usa ka mula niana. Ang mula nga relihiyon, "Uh, ambot. Si Doctor Jones miingon usa ka higayon niana . . ." Oh, anaa kini, sunda si Saul. Nakita mo? "Oh, wala sila masayud. Buyno, sultihan ko kamo, ang akong simbahan dili segurado niini.

Oh, igsoon, apan ang usa ka natawo pag-usab nga lalaki ug babaye maoy nakasiguro sa pagbalik ni Ginoong Jesus; sila nakasiguro nga ilang naangkon ang Espiritu Santo maingon nga anaay Espiritu Santo nga gihatag.

48 Karon, si Jesus miingon . . .Ang babaye didto sa atabay, "Kami nagsimbadinhi niining bukira, ug ang mga Judio nagsimba sa Jerusalem."

Siya miingon, "Babaye, patalinghugi ang akong mga pulong. Ang takna moabut, ug karon mao na, sa dihang ang Amahan nagapangita niadtong magasimba Kaniya diha sa Espiritu ug sa kamatuoran."

Ang Imong Pulong mao ang Kamatuoran. Ug ang matag tawo nga mobasa sa Biblia ug motoo sa matag Pulong nga giingon sa Biblia, ug mosunod sa gitudlo Niini, ug makadawat sa mao ra nga Espiritu Santo sama sa ilang nadawat, mao rang gahum ang ilang naangkon sa dihang nadawat nila Kini, nasayud sila kung Kinsay iyang Papa ug Mama. Siya nahibalo nga siya gihugasan na diha sa Dugo ni Jesu-Cristo, natawo sa Espiritu, puno pinaagi sa dihog sa Dios. Nasayud siya sa iyang dapit. Anaa na siya sa Canaan. Nasayud siya kung diin siya gikan. Ug mao gayod kana ang usa ka matuod nga Cristohanon. Pangutan-a siya, "Nadawat mo na ba ang Espiritu Santo sukad nga mitoo ka?"

"Amen, igsoon."

49 Nagtindog ako sa miaging adlaw tupad sa usa ka tigulang nga balaan, Kasiyam-ag-duha ang panuigon, nga nakigsulti sa iyang pastor nga kawalo-an na ka tuig, giingnan ko, "Lola?"

Maabtik sa gihapon, siya miingon, "Oo, anak ko."

Giingan ko, "Unsa na kadugayon sukad nga nadawat mo ang Espiritu Santo?"

Siya miingon, "Himaya sa Dios. Mga kan-uman na ka tuig ang malibay sa akong pagpakadawat Niini," Karon, kong siya sa usa pa ka mula, moingon gayud sila, "Karon, kadali lang. Gikomfirmahan ug giwisikwisikan ako kaniadtong ako . . . Buyno, sa pagkatiunod, ug gidala nila ako sa simbahan ug akong gidala ang akongsulat nagdto kang kinsa." Oh, kalooy nako. Wala gani sila masayud kung hain sila mahisakop.

Apan nasayud siya kung diin magagikan ang iyang pagkapanganay. Didto na siya sa pagkahitabo niini. Siya natawo sa tubig ug sa Espiritu. Nasayud siya, ug ang tubig pinaagi sa paghugas sa tubig pinaagi sa Pulong, nga midawat sa Puong.

50 Karon, bantayi kung giunsa kini pagpahinungod, "Kanila nga ana kang Cristo Jesus." Si Pablo, karon, hinumdumi . . . Nagamit ko na ang hataas nga takna, apan dili ko laktawan kining maong capitulo. Apan magdali ko . . . Gusto ba ninyo kini? Oh, Kini ang nagtug-an kanato kung hain kita, apan dili ka makahimo niini sa usa lamang ka gabii. Naghinahanglan ta ug usa ka bulan o duha niini, sa matag gabii, aron matapus Kini, sa Pulong ug Pulong. Balikon ug dalhon kini diha sa mga kasaysayan ug ipahimutang kini sa husto, sa Pulong ug Pulong, ug ipakita kaninyo nga kini mao ang Kamatuoran. Karon, tugoti nga basahon ko pag-usab kanang maong bersiculo kadali.

*Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus tungod sa kabubot-on sa Dios . . . (dili sa kabubot-on sa tawo), . . . nganha sa mga balaan nga anaa sa Efeso, ug . . . (sumpay) . . . diha sa kasaligan kang Cristo Jesus:*

51 Nagpasabot, nga "sila mga tinawag, ginahin, ug karon gikabautismohan sa Espiritu Santo, ug anaa kang Cristo Jesus. Akong gipahinungod kining maong surat alang kaninyo, akong mga minahal." Oh, nagtoo ako nga si Pablo atua na didto uban kanila karon, oh, unsang kamalipayon. Kadtong gamay'ng apostol nga gipunggotan sa iyang ulo didto. Nagtindog ako sa dapit ilang gipunggot ang iyang ulo didto. Nagtindog ako sa dapit diin ilang gipunggot ang iyang ulo. Apan, oh, ang iyang mga ulo anaa na diha nianang bag-ong nagtindog uban kanila niining gutloa, ang mao rang apostol nga nagsulat sa usa ka Espiritu kitang tanan gikabautismohan ngadto niining usa sa Lawas." Karon, bantayi.

*Kaninyo, maanaa unta ang gracia ug kalinaw, nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug . . . sa Ginoong Jesu-Cristo.*

*Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, kinsa nagapanalangin kanato pinaagi sa tanan . . . (Nadungog mo ba kana, Charlie?) . . . nga nagapanalangin kanato pinaagi sa tanan nga mga panalangin . . .*

52 Dili lamang sa pipila ka mga apostoles, ug ang pipilia alang niini, kondili gipanalanginan kita Niya uban sa tanang espirituhanong mga panalangin, Mao ra nga Espiritu Santo ang ania niining gabhiona. Mao ra nga Espiritu Santo ang nakapasinggit kang Maria ug nagpasultig mga dila, ug nakaangkon ug usa ka talagsaong panahon, ug nagakalipay, ug ang mga butang nga iyang gibuhay, ang mao ra nga Espiritu Santo niining gabhiona. Mao ra nga Espiritu Santo ang nagpasakay kay Pablo niadtong karaang barko, nga kung tan-awon sama kini sa tugob sa tubig ug nalunod, napulog apat ka adlaw ug gabii, walay bulan ug mga bituon, milantaw siya sa unahan ug ang matag balud anaay yawa niini, nagapaniplat ug nagapakidlap sa iyang ngipon, ug miingon, "Lumsan ko kanang tigulang lalaki karon. Makuha ko ikaw karon."

53 Ug samtang nanaug si Pablo alang sa hamubong pag-ampo, dihay usa ka Manolunda nga mitindog, nga nag-ingon, "Ayawg kalisang Pablo . . .? . . . Kining karaang barko mahidagsa didto sa usa ka pulo. Kumaon kana sa imong panihapon; maayo na kini karon."

Ania karon siya ginapos sa talikala diha sa iyang gagmayng mga bukton, nagsaguyod sila sa diha sa iyang tiil, "Pagmaisogon, mga katawhan, tungod kay ang Dios, ang Monulunda sa Dios, Kinsa sulogoon ako, mitindog sa akong tupad ug miingon,

"Pablo, ayawng kahadlak." Kanang mao sa gihapong Espiritu Santo ania niining gabhiona, mao ra nga Espiritu sa Dios, ang Nagapang-alagad kanato sa mao rang espirituhanong mga panalangin.

*. . .nga nagapanalangin kanato sa tanan espirituhanong mga panalangin diha sa langitnong mga dapit*

54 Oh, mohunong ta bisan usa lamang ka gutlo dinhi, "Diha sa langitnong mga dapit." Karon, dili kay sa bisan diin lamang, kondili diha sa langitnong mga dapit. Nagakatigum ta dinhi sa "langitnon," nagkahulogan kini sa kahimtang sa magtotoo. Nga kung makaampo na ako, makaampo na kamo, o ang iglesia makaampo na, ug andam na kita alang sa mensahe, ug nagakatigum kitang tanan ingon nga mga balaan, tinawag, nabautismohan sa Espiritu Santo, puno sa mga panalangin sa Dios, tinawag, pinili, nagalingkod na karon sa langitnong mga dapit, kita mga langitnon dinhi sa atong mga kalag. Ang atong mga espiritu nagdala kanato ngadto sa atong mga kalag. Ang atong mga espiritu nagdala kanato ngadto sa langitnong kahimtang. Oh, igsoon. Mao kana: usa ka langitnong kahimtang. Oh, unsa kaha ang mahitabo niining gabhiona? Unsay mahitabo niining gabhiona kong kita nagalingkod dinhi sa langitnong kahimtang, ug ang Espiritu Santo magalihok sa matag kasingkasing nga nabag-o na ug nahimo nang bag-ong binuhat diha kang Cristo Jesus? Ang tanang mga kasal-anan nailalum sa Dugo, diha sa hingpit nga pagsimba, uban sa atong mga kamot nga gibayaw nagdto sa Dios ug ang atong mga kasingkasing ginabayaw, nga nagalingkod sa langitnong mga dapit diha kang Cristo Jesus, nga nagduyog sa pagsimba diha sa langitnong mga dapit .

. . .

Nakalingkod na ba kamo diha sa pagkausa? Oh, ako nakalingkod na hangtod nga makahilak ako tungod sa kalipay ug miingon, " Dios ayaw ako pagpabiyaa dinhi" sa langitnong mga dapit kang Cristo Jesus.

55 Nagapanalangin kanato pinaagi sa unsa? Langitnong kaayohan, pagkasayud nga daan, pinadayag, mga panan-awon, mga gahum, mga dila, mga pagpanghubad, kaalam, kahibalo, tanang langitnong mga panalangin, ug kalipay nga dili mahiasoy ug puno sa himaya, ang matag kasingkasing puno sa Espiritu, nanag-ambahan, nanagduyog sa paglingkod sa langitnong mga dapit, walay usa ka dautang hunahuna tali kanato, walay usa ka cigarilyo nga natabako, walay usa ka hamubong sinina, walay usa niini, niana o sa lain, walay usa ka dautang hunahuna, walay usa nga nagbaton ug bisan unsang batok sa usa, ang matag usa nanagsulti diha sa gugma ug panagkaanay, ang matag usa nanagkahiusa diha sa usa ka dapit, "ug sa kalit may miabot gikan sa langit usa ka huros sa makusog nga hangin." Nakita mo, "Nga nagapanalangin kanato uban sa tanan espirituhanong mga panalangin."

56 Ug unya ang Espiritu Santo mokunsad kang bisan kinsa, ug moingon, "MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Lakaw ngadto sa usa ka dapit ug buhata ang usa ka butang ." Bantayi nga mahitabo kini nga ingon niana. Nakita mo? "MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Pagbuhat ug usa ka butang sa usa ka dapit." Bantayi kay kini mahitabo nga ingon-niana.

*Nagapanalangin kanatong tanan diha sa tanang langitnong mga panalangin diha sa langitnong mga dapit.*

Bantayi.

*Sumala sa iyang pagpili kanato . . .*

Kita ba ang nagpili Kaniya, o Siya ang nagpili kanato? Siya maoy nagpili kanato. Kanus-a? Niadtong gabii nga atong gidawat Siya? Gipili . . .

*Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan . . .ug dili masalawayan sa . . .( mga denominasyon?). . . .diha sa gugma: Kanus-a nagpili ang Dios kanato? Kanus a-ang Dios nagpili kaninyo nga nakadawat na sa Espiritu Santo? Kanus-a-man Siya nagpili kaninyo? Sa wala pa matukod ang kalibutan . . .(Walay.sulod.nga. bahin. sa tyep—Ed.)*

57 Siya nagpili kaninyo ug nagpadala kang Jesus aron Siya mahimong halad sa imong mga sala, aron pagtawag kanimo diha sa pagpasig-uli, diha sa Iyang kaugalingon, alang sa paghigugma. Oh, maayo unta kung anaa pa kitay diyutay pang mga gutlo.

58 Tugoti ako, sa dili pa kita mopadayon, nga balikon ang Genesis 1:26, Kutloon ko kana sa Miyercules. Sa pagbuhat sa Dios sa tawo. . . Sa wala pa Niya buhata ang tawo, Iyang gitawag ang Iyang Kaugalingon nga "El," E-I, El; E-I-h, "Elah," "Elohim." Ang pulong nagkahulogan, diha sa Hebreo, "ang naglungtad sa kaugalingon," tanan pinaagi sa Iyang kaugalingon. Walay butang naglungtad sa wala pa Siya, Siya maoy naglungtad diha sukad pa kaniadto, bugtong naglungtad sa kaugalingon: "El, Elah, Elohim," nagkahulogan ang "sangkap sa tanan, makagagahum sa tanan, Labing gamhanan, Bugtong naglungtad sa kaugalingon." Oh.

59 Apan sa Genesis 2, sa pagbuhat Niya sa tawo, Siya miingon, "Ako mao," si Y-a-h-u, J-u-v-u-h, Yahua, Jehova. Unsay kahulogan niini? "Ako mao ang Bugtong sangkap sa tanan Kinsa nagbuhat ug butang nga gikan sa Akong kaugalingon, aron mahimong Akong anak, o usa ka kasamtangan, o usa ka gamay, Akong gamay'ng bata." Oh, himaya. Ngano? Iyang gihatag ang tawo . . . Ang "Jehova" nagkahulogan nga Siya naghatag ug tawo aron mahimong usa ka gamayng dios, Tungod kay Siya mao ang Dios Amahan, ug Iyang gibuhat ang tawo nga usa ka gamayng dios, tungod niini dili na Siya usa ka nagalungtad sa kaugalingon, Siya nakita na kauban sa Iyang banay. Amen. Elah, Elah, Elohim . . . Karo, karon Siya mao si Jehova. Ang Kahulogan sa "Jehova" mao ang "Bugtong ni Kinsa naglungtad uban sa iyang banay." Karon, ang Dios nagbuhat sa tawo aron mahimong labaw sa tanan sa yuta; anaa kaniya ang pagbulot-an. Ug ang yuta mao ang gingharian sa tawo. Mao ba kana ang Kasulatan? Nan kung mao kana ang iyang gingharian, siya ang dios ibabaw sa yuta. Siya makahimo sa pagsulti, ug kini matuman. Oh. Mao kana Siya, ang Dios, si Jehova, ang Bugtong ni Kinsa kanhi naglungtad diha sa kaugalingon paglungtad, apan karon nagpakita na kauban sa Iyang banay, ug ang Iyang mga anak kauban Niya . . . Nakita ninyo.

60 Karon, basaha kana. Maabot ra nato kana sa Miyercules sa gabii, kung anaa kitay igong panahon. Anaa pay atong hapit magnapulog lima na lang ka gutlo ug atong . . . Akong gihunahuna nga moadto ako sa usa ka bahin dinhi, apan akong-dili nato mahimo, diin kita gikatimirhan pinaagi sa Espiritu Santo sa saad. Maayo.

61 Karon, kanus-a-man kita nahimong mga alagad sa Dios? Kanus-a man si Orman Nevelle tawaga aron mahimong usa ka alagad sa Dios? Oh, tan-awa. Kini maoy nakapahikurat kanako. Sultihan ko kamo, mokuha ta ug daghang mga Kasulatan. Buot kong inyong kuhaon ang I Pedro 1:20. Ug si Pat, kuhaa ang Pinadayag. Ug kuhaon ko ang Pinadayag 13. Karon, angay tang maminaw dinhi. Gusto kamong mahibalo kung kanus-a ang Dios magtawag kaninyo aron mahimong usa ka Cristohanong. Oh, gihigugma ko kini. Kini ang . . . "Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, kondili sa matag Pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios." Segi, Igsoong Neville, nakita mo na ang I Pedro 1:20? Busa, basaha ang 1:19 ug 1:20. Paminawa kini. Oo [Gibasa ni Igsoong Neville ang I Pedro 1:19-20 - Ed.]:

*Kondili sa bililhong dugo ni Cristo, nga sama sa nating carnero nga walay buling o hugaw:*

*Siya gitagana nang daan alang niini bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan, apan niining kaulahiayng mga panahon siya gikapadayag na tungod kaninyo.*

62 Kanus-a man Siya gikatagana? Sa wala pa matukod ang kalibutan. Igsoong Pat, basaha ang Pinadayag 17:8 alang kanako.[Gibasa ni Igsoong Pat ang Pinadayag 17:8 - Ed ,]:

*Ang mapintas nga maganap nga imong nakita mao ang sa kaniadto, ug dili ang sa karon, ug mao ang molugwa gikan sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutoban ug mopadulong sa pagkalaglag; ug ang mga nanagpuyo sa yuta kinsang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad sa pagkatukod sa kalibutan, sila mahibulong sa pagkakita sa mapintas nga mananap, tungod kay kini mao man ang kaniadto, dili mao ang sa karon, ug mao ang sa umalabot.*

Kinsay hilimbongan? Kinsay hilimbongan niining relihiyosong tawo sama kanhi kang Saul? Maignat kaayo kadto ug hingpit kaayo hangtud nga hilimbongan niini ang unsa? Ang P . . . [Ang congregasyon mitubag, "-pinili" - Ed.] kon? mahimo. Karon, pinadayag 13:8, tugoti ako sa pagbasa niini alang kaninyo.

*Ug ang tanan nagapuyo sa yuta . . . tanang nanagpuyo sa yuta magasimba*

*kaniya, tanan sila kinsang mga ngalan, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga Cordero.*

63 Kanus-a ang atong mga ngalan mahisulat sa Basahon sa Kinabuhi sa Cordero? Sa dihang gipatay ang Cordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Sa dihang ang Dios nga mao si Jehova, El, Elah, Elohim, ang Bugtong naglungtad sa kaugalingon. Sama sa usa ka dakung Diamante, ug Siya walay laing mahimo, apan sa sulod niining maong diamante ang Iyang mga kinaiya mao ang pagka-Manluluwas. Dinhi niining maong mga kinaiya, sa sulod Niya, mao ang usa ka Mananambal. Buyno, diha walay usa nga pagaluwason ug walay pagaayohon, apan, ang Iyang mga kinaiya mihatag niini. Tungod niana sa wala pa matukod ang kalibutan, sa Iyang hingsayran, nga dakung pagpadayag dinhi Kaniya, nga Siya mahimong usa ka Manluluwas, nga Siya moanhi ug mahimong unod ug mopuyo ipon kanato, ug Iyang nahibaloan nga piaagi sa Iyang mga labod kita mangaayo, Iyang gipatay ang Cordero diha sa Iyang Basahon sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, ug gisulat ang inyong ngalan diha sa Basahon sa wala pa matukod ang kalibutan. Oh, tan-awa.

64 Patalinghugi kini. Ang pagpili nang daan naglantaw sa pagkasayud nang daan—Ang pagpili diay ang akong gipasabot. Ang pagpili naglantaw balik ngadto sa pagkasayud nang daan, ug ang pagpili nang daan naglantaw ngadto sa padulngan. Ayawg kalimot niana, nga ang pagpili nagtan-aw pagbalik dinhi, dinhi niini, “Ako kanhi usa ka amorsiko. Apan sa kalit nahimo ako nga unsa kana? Pagpili. Ang Dios, sa wala pa matukod ang kalibutan nagpili na nianang maong amorsiko nga mamahimong usa ka lugas sa trigo. ” Karon nasayud ako nga ako usa ka lugas sa trigo, tungod kay ako naluwas na. Guinsa ko kini pagbuhat?” Mitan-aw pagbalik ug nakita nga Iyang gipili nang daan kini, sa dugay nang panahon, Pinaagi sa pagkasayud nang daan Iyang nakita nga ako mahigugma Kaniya, busa Siya naghimo ug halad pagpasig-uli pinaagi sa Iyang kaugalingong Anak, nga pinaagi Kaniya ako nahimong gikan sa pagka-amorsiko ngadto sa usa ka lugas nga trigo. “Karon, hain na man ako karon?” Naluwas na ako; ako nagalakaw diha sa grasya sa Dios. “Unsa ang gilantaw sa pagpili nang daan?” Ngadto sa padulngan. “Hain man Niya ako dalha, ug hain man ako padulong?” Mao kana ang nagkuha kaninyo. Mao kana.

65 Karon atong basahon sa unahan ug diyutay, ug unya taposon nato sa dili madugay.

*Sumala sa iyang . . . pagpili kanato diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, aron kita mabalaan . . .ug dili masalawayon sa iyang atubangan diha sa gugma:*

*Kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang anak nga sinagop, gigahin diha sa pagkasinagop nga mga anak pinaagi kang Jesu-Cristo sumala sa iyang tuyo sa iyang kabubot-on.*

Unsay Iyang gibuhat? Siya, pinaagi sa pagkasayud nang daan, nakakita kanato, sa nasayran nga Siya usa ka Manluluwas, nagalungtad diha sa kaugalingon. Walay mga Manolunda, wala bisan usa; Dios lamang, Elah, Elohim, ang Bugtong nagalungtad sa kaugalingon, walay lain kondili Siya lamang. Apan diha Kaniya mao ang Pagkamanluluwas. Buyno, unsay Iyang pagaluwasyon? Nga wala may nawala? Sa nasayran nga, nga Siya nasayud nga kining dakung kinaiya nga diha Kaniya makabuhat ug usa ka butang sa unahan nga Iyang mahimong luwason. Ug unya sa nahitabo na kana, pinaagi sa pagkasayud nang daan mitamod Siya ug Iyang nakita ang matag usa nga modawat Niini. Ug unya pinaagi sa pagbuhat sa ingon, Siya miingon, “Alang sa pagluwas niana, ang bugtong paagi nga mahimo Ko kini, manaog Ako sa Akong kaugalingon ug mamahimong unod ug kuhaon ang sala sa tawo sa ibabaw Niya, ug magpakamatay alang kaniya, aron nga Ako ra ang Bugtong pagasimbahon,” tungod kay Siya mao ang Dios, ang silimbahon.

66 Ug unya nanaug Siya ug gidala diha sa Iyang kaugalingon. Ug samtang gibuhat Niya kana. Iyang gibuhat kana aron maluwas ka Niya. Nakita ba ninyo kung unsay akong ipasabot? Pinaagi sa pagkasayud nang daan, ang walay kinutobang Dios, Kinsa nahibalo sa tanang mga butang, nakakita sa Cordero, Ug iyang gipatay ang Cordero sa wala pa matukod ang kalibutan ug iyang gisulat ang imong ngalan diha sa Basahon sa Kinabuhi sa Cordero. Ug iyang nakita ang pagkamalimbungon ni Satanas, kung unsay iyang buhaton. Busa iyang gisulat ang inyong ngalan diha niana. Ug siya miingon nga ang

anticristo mahimong usa ka relihiyoso, nga iyang limbungan ang pinili kon mahimo pa. Apan dili kini . . . imposible, tungod kay ang ilang mga ngalan hingbaloan nang daan sa wala pa pagtukod sa kalibutan. Pinaagi sa pagpili Siya nagpili kanila, ug pinaagi sa pagpili nang daan sila nahibalo kung hain sila padulong. Mao kana.

67 Karon, kinsay magduhaduha niana? Mao kana ang giingon ni Pablo. Mao kana ang kang Pablo nga Kasulatan. Mao kana ang sinulat ni Pablo. Mao kana ang iyang gitudlo sa iyang iglesia. Ang iglesia, sa pagkabutang, sa wala pa matukod ang kalibutan, sa dihang ang Dios diha sa Iyang pagbati sa pagpanganak, nagpahimugso, nanganak kaninyo, sa nasayran kung unsay imong pagabuhaton, sa kahimtang kamo Iyang gipahimutang ngadto sa Iyang Kaugalingong Lawas, aron mahimong usa ka asawa, aron mahimong usa ka mag-uuma, aron mahimong usa ka magwawali, aron mahimong usa ka profeta, aron mahimong niini, kon mahimong niana. Ug sa nakagikan na kita sa mga yuta sa ahos sa Egipto, pinaagi sa pagkabalaan ug nga gikabautismohan diha sa yuta sa saad . . . Tungod kay ang saad sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Efeso 4:30, miingon, "Ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu sa Dios nga niini kamo gikatimrihan hangtud sa adlaw sa inyong katubsanan." Yungod niana ang Dios, sa pagpili nang daan sa iglesia, Siya miingon, "Ug ang tanang mga katawhan, adunay mga minilyon piloon ka manilyon nga magalakaw nga relihoyoso kaayo ug malimbungan." Ang mga dili lamang malimbungan mao kadtong nakalabang ngadto sa yuta sa saad, kinsa sa wala pa matukod ang kalibutan ang ilang mga ngalan gisulat na diha sa Basahon sa Kinabuhi sa Cordero, ug nakalabang ngadto sa yuta sa saad, ug nagpahimulos niini.

68 Daghang katawhan ang mahadlok nga kamo molihok nga katawhan-anan. Daghang katawhan ang mahadlok nga pabuhaton ka sa Espiritu Santo ug usa ka butang nga i-ikaw kaulawan sa katawhan. Daghang mga katawhan ang mahadlok nga tingalig molihok sila, ug ang ilang mga minahal makakita kanila nga naghilak, o si mama, o ang inyong silingan, o ang imong agalon makakita kanimo.

Sultihan ko kamo mahitungod sa usa ka tawo usa niana ka higayon, sa dili pa ta magtapos. Dihay usa ka tawo nga ginganlan ug David, ug samtang ang arka sa Dios didto pa sa yuta sa Filistihanon, ug nahiabot kini, nga giguyod sa usa ka karusa, ang usa ka gulang nga torong baka maoy nagguyod kanila, sapagkakita ni David nga ang arka miabot na, siya may usa ka gamayng bisti nga gisul-ob, midalagan siya ngadto, iyang gipatid ang iyang mga tiil sa kahanginan, ug siya miambak palibot, ug misinggit ug miambak, ug siya , ang hari sa Israel. Ug ang iyang asawa milantaw sa bintana ug nakakita nga siya nagabuhat ug talagsaon, iyang gitamay siya. Oo, nakaingon siya, "Ang buangbuang, minglataw kaniya diha sa gawas, sa iyang mga lihok, gipamatid ang iyang mga tiil sa kahanginan ug nagaluksolukso ug nagbuhat ug ingon niana, oo, buang na gayud siya." Ug niadtong gabihiona sa iyang pagsulod, siya miingon, diha sa mga pulong nga ingon niini, "Oo, gipakaulawan mo ako. Oo, ikaw ang hari, akong bana, didto sa gawas nagbuhat ug ingon niana, nag-inarti ug ingon niana."

Si David miingon, "Ugma akong buhaton ang labi pang maayo kay niana. Oo, sir." Siya miingon, "Wala ka ba masayud nga ako nagsayaw ngadto sa Ginoo?" Siya nagmadaugon. Siya anaa na sa yuta sa saad, Iyang giwala ang tanang kinaugalingon mga pamaagi ug ang kahugawan sa kalibutan. Siya nalipay pag-ayo sa pagkasayud nga ang arka miabot na sa iyang kaugalingong ciudad.

69 Ug, oh, sultihan ko kamo, may mga katawhan mahadlok sa pagdawat sa Espiritu Santo, mahadlok nga tingalig makasulti silag mga dila. Nangahadlok sila nga adunay moingon, "Karon siya kauban na kanilang mga tawo sa mga dila." Mangahadlok sila sa pagsulod sa simbahan ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, tungod kay ikaulaw nila Kini. Uh. Oh.

May uban nga nag-ingon nga kinahanglan akong bakwi-on ang akong mga teyp, tungod kay nagwali ako nga magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Dili ko na sila mabakwi. Nagabuhat pa kog daghan. Husto kana. Kanang . . . Nagbuhat pag daghang . . . Mao kana sa Biblia. Kong wala sila moangay sa atong gibuhat kagahapon, bantayi lang kung unsay among buhaton ugma. Mao kana ang pagabuhaton (Nakita mo?), padayonon lang sa kanunay. Walay katapusan niini, tungod kay Ginoo kini. Dios Kini.

70 Nasayud ba kamo kung unsay gibuhat sa Dios? Ang Dios mingtamud gikan sa langit; Siya miingon , "David ikaw ang tawo nga uyon sa Kaugalingon Kong kasingkasing." Wala maulaw si David. Siya mao ang ulipon sa Ginoo. Gihigugma niya ang Ginoo. Ug hilabihan ang iyang kalipay, naghinobra ang paghigugma niya sa Ginoo.

Ug hilabihan ang iyang kalipay, naghinobra ang pagmaya, hangtud nga wala na siya maghunahuna sa tawhonong dungog.

Nakita ninyo, sumala sa akong giingon sa akong wali kaganihang buntag, mahadlokon ra kita kaayo, nga buot natong usa ka Saul ang matudlo kanato. Buot natong usa ka Saul nga gikan sa seminaryo ang mosulti kanato kung unsaon ta sa pagbuhat sa atong relihiyon ug kung unsaon ta pagbuhat niini Anaa kana sa pikas bahin sa-sa Jordan. Kining dapita, ang Epiritu Santo maoy nagdumala. Dinhi niini kamo nakalabang na nianang maong kahugawan. Dinhi niini dili na ninyo tagdon kung unsay ilang paghunahuna. Dinhi niini kamo patay na, ug ang inyong kinabuhi natago na diha kang Cristo pinaagi sa - - ug gitimirhan na sa Espiritu Santo. Dili ninyo tagdon. Kamo nagpuyo na nga gitimirhan na sa Espiritu Santo. Dili ninyo tagdon. Kamo nagpuyo na nga gitimirhan na sa Espiritu Santo. Dili ninyo tagdon. Kamo nagpuyo na sa Canaan. Makahimo na kamo pagbarog sa maayong mais. Kamo bag-o nang binuhat diha kang Cristo Jesus. Kamo nagpadulong sa yuta sa saad.

71 Nahinumdom ako nga nagtindog didto sa unahan, Igsoong Collins, katloan na ka tuig ang malibay, sa wala pa matukod kining maong simbahan, usa pa gamayng tigumanang tolda nga gipahimutang diha sa kanto, ang una kong tigum. Giwali ko ang mao ra nga Maayong Balita, mao rang butanga, ang Jesu-Cristo, gitooan ang matag Pulong nga maoy Kamatuoran, bautismo sa Espiritu Santo, Langitnong kaayohan, ang mga gahum sa Dios, sama sa akong pagwali Niini karon, wala gayud Niya kuha-i kung unsay kaniadto; Iyang gipapadayon ang pagdugang pa Niini.

72 Nagtindog ako didto sa dihang ang hapit maglima ka gatus ka tawo nagtindog didto sa pangpang nga nanag-awit, Ibabaw sa magubotong Jordan nagtindog ko Ug gipasipat ang matang mapanghinauton, Sa Canaang matahum ug yutang malipayon, Diin naghulat ang bahandi ko. Kanus-a ko modangat nianang mahimsog nga baybayon Ug mabuhalan sa dayon, Kanus- ko modangat ug uban sa akong Amahan Ug mopahulay sa dayon . . . Sa ilang pagsugod pagkanta niana, akong gidala ang usa ka lalaki ngadto sa suba aron bautismohan siya didto sa Ngalan ni Ginoong Jesus. Miingon ako, "Langitnong Amahan, samtang gidala ko kining lalaki diha Kanimo sumala sa Iyang pagsugid . . ." Ingon nga usa ka batan-on, sa akong kaugalingon, anaay mga hulagway niini didto sa balay. Miingon ko, "Sa akong pagbautismo kaniya sa tubig, Ginoo, sumala sa iyang pagsugid, sa Ngalan ni Jesu-Cristo ang Anak sa Dios, pun-un Mo siya sa Espiritu Santo." Ug niadtong panahona Usa ka butang ang mitungha usa ka alimpus, ug ania karon Kini miabot nga nagkatuyok paubos, ang Masanag ug Bituon sa Kabuntagon nagpahimutang didto. Didto nagpahimutang kanang Kahayag ngainyong makita diha sa hulagway. Didto Kini nagpahimutang.

73 Kini malibot sa tibuok kalibutan, ngadto sa Canada ug tuyok pa. Sila miingon, "Usa ka tulokibong Kahayag ang mipakita sa usa ka lokal nga ministro sa Babtist samtang nagbautismo siya."

Pipila lamang ka mga adlaw, samtang si Doctor Lamsa miari kanako, ug walay hingsayran bisan unsa bahin niana, ug nagdala kanako ug usa ka hulagway, nga gikuha sa usa ka igsoon didto ug anaa kaniya karon . . . Nakakuha ba kamo sa maong hulagway? Nagdala ba kamo sa inyong Biblia, anaa diha, anaa kini dihi sa inyong libro? Maayo. May usa ka hulagway sa usa ka karaang Hebreohanong timaan sa Dios, nga tukma gayud kana nga mitungha sa mga adlaw ni Job, sa wala pa masulat ang Biblia. Ang Dios sa Iyang tulo ka mga kinaiya, dili tulo ka mga dios; usa ka Dios diha sa tulo ka mga kinaiya. Amahan, Anak ng Espiritu Santo, tutulo ka mga buhatan nga niana ang Dios magapamuhat. Dili tulo ka mga dios, tulo ka mga kinaiya. Ug anaa Kini.

74 Samtang kadtong tawong bantungan tawong bantungan, si Doctor Lamsa, ang naghubad sa Biblia nga Lamsa, sa iyang pag-ingon niadtong buntaga samtang gisultihan ko siya niana, giingnan ko-giingnan ko, "Unsa kanang maong timaan?"

Siya miingon, "Mao kana ang karaang timaan sa Dios, sa Hebreohanon: Ang Dios, usa ka Dios diha sa tulo ka mga kinaiya."

Miingon ko, "Sama sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo?" Miduko siya, ug iyang gibutang ang iyang tasa sa kape; ug mitan-aw siya kanako. Gene, nagtoo ako nga didto ka, Leo. Miingon, "Nagtoo ka niana?"

Miingon ko, "Sa tibuok kong kasingkasing."



Siya miingon, "Sa miaging gabii, mitambong ako sa imong tigum, Igsoong Branham, akong nakita kadtong pagpang-ila. Wala gayud ako makakita niini kaniadto sa America, o sa akong nasud." Siya miingon, "Kining mga tawong Americano wala man gani makaila sa Biblia. Ang bugtong butang nga ilang hingbaloan mao ang ilang denominasyon. Wala man gani sila masayud kong unsay ilang gibarogan." Miingon, "Walay ilang ilang hibangkaagan." Siya miingon, "Apan samtang nagtindog ako didto sa miaging gabii," nagkanayon, "Giingnan ko . . .Karon, Igsoong Gene, gisulti ko lang kini uban ang pagtahod ug gugma ug ingon niana; Siya miingon, "Nagkanayon ako, "kana usa gayud sa profeta." Apan sa akong pagpapakita nga ikaw mitoo, nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo dili tulo ka mga dios, kadto maoy mga kinaiya, diha niana akong nahibaloan nga ikaw usa ka profeta sa Dios, o dili kini ikapadayag kanimo nga ingon niana." Siya miingon, "Mao kana sa ang usa ka hingpit nga ilhanan." Miingon, "Wala pa gayud ako . . ." Miingon, "Dili ko oneness?"

75 Giingnan ko, "Dili, sir Dili ako Oneness. Ako nagatoo sa Dios ingon ngaG amhanang Dios, ug ang tulo ka mga kinaiya mao lamang ang tulo ka mga buhatan nga niana ang usa ka Dios nagpuyo."

Miingon siya, "Panalanginan ang imong kasingkasing." Miingon siya, "Moabot ang adlaw nga igaula mo ang imong dugo sa ibabaw sa yuta tungod niana," apan ginaingon nga, "ang mga profeta kanunayng mamatay alang sai lang tahas."

Ug giingan ko, "Matuman unta, kong ikalipay man kini sa akong Ginoo." ang hubad sa Biblia nga Lamsa . . .

76 Oh, tinuod kaayo kini. Pila ka mga higayon nga gisultihan ko kining iglesia, sama sa pagsulti ni Samuel sa wala pa sila magpili kang Saul, "Sa dili pa kamo mogawas ug makighuisa sa mga denominasyon karon, ug ilambigit ang inyong kaugalingon diha sa pipila ka matang nga relihiyon, nganong dili man ninyo tugotan ang Espiritu Santo pagmando kaninyo?" Nganong dili man ninyo dawaton ang Dios nga magdumala kaninyo, ug tugotan Siya sa pagpanalangin kaninyo, ug hikalimtan ang bahin sa inyong denominasyon, Karon, wala ako mag-ingon nga dili magpasakop sa bisan unsang denominasyon nga simbahan, makapasakop kamo, ingon nga tinagsa, tugoti ninyo ang Espiritu Santo sa pagmando kaninyo. Basaha ninyo ang Biblia. Ug kong unsay giingon sa Biblia nga buhaton, buhata kini. Ang Dios magapanalangin kaninyo.

77 Ug karon, naghulat ako sa dugay nang panahon. Buot kong hisayran kung ania bay nagtinguha dinhi sa pagduol sa linya sa magpaampo aron nga maampo-an kong anaa man, mahimo bang ilang ipataas ang ilang mga kamot? Usa lang, duha, tulo. Maayo. Kamong tanan duol diri ug tindog diri kong gusto ninyo, niining taknaa, ug-ug mag-ampo ta. Ug unya atong . . .Dili ko una kamo papaulion. Buot kong magbuhat ug butang sa dili pa ki-kita magtapos.

78 Pila ang nakagusto sa pagtuon sa Libro sa mga taga Galacia? Oh, mga taga Efeso diay? Karon, sa Miyercules sa gabii. Adto ta sa Timri. Ug unya sa sunod nga Dominggo sa buntag, moadto ta sa pagpahimutang sa kahimtang sa iglesia. Oh, kong . . .Tingalig makuha ta kana niining umaabot nga Miyercules sa gabii, kaninyong mga katawhan dinhi sa Jeff: Sa kahimtang gipahimutang ang iglesia kong diin sila mahisakop, ang matag usa, guinsa kita pagtawag pinaagi sa pagsagop. Ang Dios nagsagop kanato sa pagkainanak; kita mga anak pinaagi sa pagkatawo, gisagop ug sa kahimtang gipahimutang pinaagi sa Espiritu Santo. Tan-awa. Silang matag usa ka Hebreohanon, sa ilang paglabang sa suba, apan gibahin ni Josue ang yuta ug gihatag sa matag usa ang iyang yuta sumala sa gilatok sa iyang inahan diha sa pagkahimugso, diin ang Espiritu Santo nag-ingon kaniya.

79 Tan-awa si Jacob sa naghimalatyon na siya, usa ka profeta, nabuta, iyang gibitad ang iyang tiil sa higdaanan, ug miingon,, "Duol kamo mga anak ni Jacob ug sultihan ko kamo kung hain kamo sa katapusang adlaw." Oh, oh, nasayud ako nga daw mahimo akong katingad-an. Ang Katawhan daw mahimong katingad-an. Apan, oh, kon lamang nasayud pa kamo sa-sa kasigurohan, ang-ang pagdilaab sa kasingkasing. "Duol ug sultihin ko kamo kong hain kamo sa katapusang mga adlaw." Ug mahimo kong kuhaon kanang mao sa gihapong Kasulatan, ug hisgotan ang mapa kung hain ang mga Judio magpahimutang karon ug ipamatuod kaninyo nga sila anaa sa hustong dapit nga giingon ni Jacob diin sila sa katapusang adlaw. Ug wala gayud nila mahimo; wala sila niadtong dapita hangtud nga nahibalik sila niadtong Mayo 7, 1946, sa gabii nga ang Manolunda sa

Ginoo mipakita kanako didto sa ibabaw ug miingon, alang niining maong bulohaton, Ug akong ikapakita kaninyo nga sa paghibalik nila nagdto sa bag-ong yuta, sila anaa na karon nagpahimutang. Oh, oh, my, oh, my. Kitang tanan niadtong adlaw haduol na sa puloy-anan, tanan.

80 Kamong minahal nga katawhan, nagmasakiton kamo, o wala unta kamo magtindog diha nga igo lamang magtindog. Igsoon ko ninyo. Anaay akong tahas gikan sa Dios aron pagpangampo sa masakiton. Dili sumala sa akong- nga aduna akoy gahum sa pag-ayo, wala ako. Apan anaay akong gahum sa pag-ampo. Sumala sa akong giingon kaganihang buntag, si David walay bisan unsa gawas sa usa ka gamay'ng saplong, apan miingon siya, "Ako nasayud kong unsay mahimo niini uban sa gahum sa Dios dinhi niini." Nakita mo? Usa lamang ka gamayng pag-ampo ang ania kanako aron ihatag kaninyo, ug ang akong mga kamot aron ipandong kaninyo, apan nasayud ako kung unsay mahimo sa pagtoo sa Dios. Kini nahimo ngadto sa uban, mamahimo kini diha kaninyo. Matoo ba kamo niana karon samtang mopadaul kamo . . . sa maong dapit ug diyotay.

81 Ug, buot kong buhaton kini nga maayong pagkaandam, kong dili ko hangyoon ang akong igsoon sa pagduol diri ug dihogan sila ug lana. Mahimo mo ba kana, Igsoong Neville? Akong gihangyo ang iglesia nga magaduko kamo alang sa pag-ampo.

Karon, hinumdumi, sa miaging semana sa dihang nagmasakiton ako kaayo tungod nianang lanang castoria, itugyan ko na lang unta ang tanan kong may moabot ug mopandong sa mga kamot kanako. Kon may moabot lamang, nga gipanalanginan sa Dios ug makatabang, malipay kaayo ako niini. Kamong tanan mibati niana karon sama sa akong gibati. Gibati na ninyo karon nga gusto ninyong buhaton ko sama nga ako nagkinahanglan kang bisan kinsa sa pagbuhat alang kanako kanunay, bisan kung gikapoy ako, kung maluya ako, kung maglisod ako paglihok sa usa ka tiil ug sa lain, palakta ako, tungod kay buot ko nga mahimamat ang matag usa kaninyo pag-usab, tabok niadtong yuta didto sa unahan.

82 Unya kamong mga tigulang nga babae ug mga hamtong nga lalaki, nga masolubon, ubanon nga buhok ug nangatagak, ug nangatagak sa tinagsa sama sa usa ka rosas nga mibuswak sa gamayng piyos niini, nagpangadagdag ang mga gihay niini ug nangahulog, kamo nagpadulong na sa pagpangadugmok, dili ba? Husto kana. Lamang . . . Ug ang bugtong butang nga buot kamong managkaipon pagpuyo mao nga modan-agalang sa kahimayan sa Dios. Busa kung ang kaaway mosakmit kaninyo karon ug modagit, ako mianhi uban nianang saplong sa Dios, uban sa usa ka pagtoo, uban nianang usa ka hiyas nga gihatag sa Dios kanako. Mao kini kong unsay giingon ko, aron hisabtan ninyo kini. Ako miingon, "Kong pananglit moanhi si Pedro, o ang pipila kanila . . ." Ayawg isulti kana. Dili kinahanglan nga ampoan mo ako. Moduol ka lamang sama niini, ug ingna, sama niining maong babaye, ingna, "Ikaw ba mao si Sister Talpulana?" Kinsay imong ngalan? Sister howard. Ingna, "Ikaw mao si Sister Howard. Magtooo ka ba, Sister Howard. Ingna, "Ikaw ba mao si Sister talpuna" Kinsay imong ngalan? Sister Howard. Ingna, "Ikaw mao si Sister Howard. Magtotoo ka ba, Sister Howard? Motoo ka ba nga ikaw usa ka magtooo? Ug unya, makita mo, nga imong maangkon ang tanang katungod sa tanang mga panalangin sa katubsan." Ug unya moingon ako, "Sister Howard, ang tanan maayo na, ug lakaw na." Oh, unsang . . . Miingon ako, "Makatiyabaw ako, mogisingit ko." Ginoo, mao kini ang mahitabo. Mao kini ang mahitabo."

Ug namalandong ako, "Buyno ang katawhan maghunahuna sa samang butang kung moduol ako sa pag-ampo kanila." Busa mao kana. Nakita ba ninyo kung unsay akong gipasabot?

83 Ug nagtindog ako, sa daghang panahon, ug nag-agak sa katawhan, ug miingon, "Oh, bililhong sister, motoo ka ba niini? Oh, toohan mo ba kini?" "Ginoo, O Dios, patooha sila Niini. Himoang motoo sila Niini." "Oh, kon mahimo, dawaton ba ninyo kini karon?" Dili ingon niini. Nakalabang na ako gikan niana . . .? . . . Nagpahilayo na ako gikan niana.

Gisulti ko lang kini, "Sister Howard, magtotoo ka?"

"Oo, magtotoo ako,"

"Maayo, Sister Howard, kong magtotoo ka, manunuod ka sa tanang mga butang sa Dios." Ug gikuha ko lang ang iyang kamot. Tan-awa, nagtoo ako niana. Akong hingbalohan si Sister Howard pinaagi sa pagpandong ko sa akong mga kamot kaniya. Wala mag-ingon si Jesus, "Pag-ampo alang kanila," Siya nag-ingon, "Ipandong lamang

ang ilang mga kamot kanila." Mao lang kini, ug unya naayo siya. Makaingon na siya, "Maayo na ang tanan," Sister Howard. Nan pauli ug mamaayo ka. Ang Dios magapanalangin kanimo.

84 Ikaw si sister? Sister Hamdon, magtotoo ka, dili ba? Manununod ka sa tanang mga butang nga anaa kaniya. Ang Dios magauban kanimo, Sister Hamdon. Lakaw pauli ug mamaayo kana karon. Si Jesu-Cristo nag-ayo Kanimo. Amen.

Ikaw si sister? Slaugh. Igsoong Jack . . . Ikaw kadtong babaye nga among giampoan didto sa hospital sa miaging adlaw. Sa ingon magtotoo ka, Sister Slaugh, usa ka manununod sa tanang nga ato. Sister Slaugh, hinaut unta nga nadawat mo na ang unsay imong gipangayo ug mamaayo ka. Itugot kini sa Dios kanimo. Igsoong Gene, matoo kaba nga ang Dios moayo kanimo? Ug hinaut nga ihatag sa Ginoong Dios kanimo, Gene, ang husto kung unsay imong gipangayo.

Nakaila na ko kanimo karon, Maayo. Ayoha ang ebangelista namong, sister. Nakaila ako kanimo. Mao kini ang imong bana diha. Siya maoy akong giampoan pinaagi sa telepono niadtong adlaw. Kanunay kong hinumduman kana. Dili siya makaadto sa tigum sa Tulsa. Mingtambong siya sa tigum, ug ang Ginoo nag-ayo kaniya, ug gipaadto siya sa tigum. Ingon nga puli mibarog ka alang sa uban, unsang pagka-Cristohanon niini, sister. Tan-awa, Siya usab maoy puli nga niini Nagbarog Siya alang kanatong tanan. Ikaw usa ka magtotoo ug pinaagi sa Ngalan ni Jesu-Cristo ihatag ko kanimo ang unsay imong gipangayo . . .? . . .

85 Duol, Igsoong Bill Ang Dios magapanalangin kanimo. Dugay nang labing maayo kanimo. Magtotoo ka; nasayud ko nga mao kana. Nagtoo ako nga ihatag sa Dios kanimo ang tanan nga imong gipangayo, tungod kay magtotoo ka man. Ingon nga Iyang Alagad, kanimo, igsoong ko, sa Ngalan ni Jesu-Cristo ihatag ko ang tinguha sa imong kasingkasing. Lakaw na karon ug dawata kini. Ang Dios magapanalangin kanimo.

Sister Bruce, nakaila ako kanimo. Ang gamayng nars diha sa likud ko ug ikaw. Kasagaran siya moadto sa Motel J,J kaluhang J, o ingon niana. Nagbarug ka alang sa uban. Ug unsay imong gikinahanglan kung mangayo ka sa Amahan? Alang kanimo niining gabhiona . . . Tungod niana gilabni ka sa kaaway sa dili na maabot sa doctor; apan giagpas ko ikaw uban sa usa ka saplong. Ug sa Ngalan ni Jesu-Cristo akong itumong ang saplong diha sa mga udyong-ang bato nga anaa na sa mga kidney ug nagsampong, ug mipabalik kanimo sa . . .? . . . (Nakita mo?) karon, ug panalangin ka, pinaagi sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.

86 . . .? . . . ang ngalan sa atong amahan, sir. Magtotoo ka? Kanang nagsakit sa imong kilid, sa ubos ug anaa sa wala nga kilid . . . Motoo ka ba nga ihatag kini sa Dios kanimo, sir? Ug kini mao ang Iyang alagad. Ginoo, kining maong kamot tingalig nakabuhay ug daghang malisud nga buhat, nga alang sa usa katuyuan mianhi dinhi, sa butang nga pagabuhaton. Ihatag ang tinguha sa iyang kasingkasing, Amahan, samtang nangaamuyo ako sa Ngalan ni Jesus nga unta itugot Mo. Amen.

Ayaw pagduhaduha; kanang nagngotngot mohunong na sa pagngotngot diha, ug mamaayo kana. Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoon . . .? . . .

Magtotoo ka, dili ba? Magtotoo ka, ug i-ikaw manunuod niining tanang mga panalangin. Salamat. Amahan, akong gidala kining akong igsoong babaye diha sa linya sa . . .? . . . diha sa kinatung-an sa ig-anan, ug gidala ko siya pagbalik kanimo gikan sa pagsakmit sa kaaway, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. Ingon nianang paagiha kini mahitabo.

Dili ka buot ma-operahan. O Ginoo, samtang kining batan-ong babaye nagtindog dinhi, nga anaa pa sa paglambo sa kabatan-on, nag ampo ako alang kaniya, ug ang baga nga pagakuhaon, ug mayukog na siya sa itubok niyang kinabuhi. Ikaw mao ang among Amahan, ug akong gipunting ang kalayo sa pag-ampo diha gayud kaniya, Ginoo, laktud nianang maong baga. Akong gipadala kining pag-ampo sa Ngalan ni Jesu-Cristo; hinaut nga mahisama kini niana . . .? . . . sa Ngalan ni Jesu-Cristo . . .? . . . Amen.

87 Cristohanon ka, mahal nga igsoong babaye, Sister Dird . . .? . . . ang ulo gipalipay kanako. Magtotoo ka ug manununod sa tanang mga panalangin sa Dios, Sister Dird, Ginoo, gidala ko siya Kanimo pinaagi niining gamayng saplong nga Imong gitugyan kanako. Maingon nga gihatagan Mo si David ug saplong aron pagbantay sa carnero sa iyang amahan, ug kon ang kaaway moduol nga mogukod sa carnero, dili siya mahadlok;

iyang kuhaon kadtong gamayng saplong ug mogukod sa mga leon ug-ug mga oso, ug madala niya pagbalik ang carnero. Mao kini ang pag-ampo sa pagtoo. Giingnan Mo ako nga kon mapatoo ko ang katawhan ug magmatinud-anon . . . akong gidala pagbalik si Sister Dird niining gabhiona. Gisakmit ko siya gikan sa mga kamot sa kaaway. Imo siyang carnero. Akong gidala siya pagbalik sa toril sa Amahan, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.

Sister Lowe, alta presyon . . . Ug magtotoo ka, mao ba, Sister Lowe, ang manununod sa tanang mga panalangin? Nan, Dios nga Amahan, akong gipunting kining pag-ampo niining gabhiona ingon nga nagagikan sa saplong sa Dios alang sa alta presyon ni Sister Lowe, hinaut nga sa sunod higayon kung tan-awon sa doctor ang presyon, hinaut nga motan-aw siya kaniya ug moingon, "Kasarangan na kini karon." Iyang hisayran unsay nahimo niini. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo itugyan ko kini kaniya. Amen.

88 Oo . . . Unta dinhi ang akong amahan niining gabhiona aron kaampoan ko siya karon dayon. Sa inyo usab buhaton ko kini. Nasabot ko.

Langitnong Amahan, ang tawo nga nangamahan niining bataa, nga siya ania dinhi sa kalibutan niining gabhiona tungod kaniya. Ug ang iyang kaugalingon anak nagtinguha nga ang iyang amahan mahibalik, gikan sa kalibutan sa kasal-anan, palahubog. O Ginoo, akong gipadala kining pag-ampo uban sa pagtoo ug kusog, ug kutob sa akong mahimo nga akong ikalabay kini, kining magagmayng bato sa Ngalan ni Ginoong Jesus, akong gisaplong kini ngadto sa yawa nga nagbutang nianang . . .? . . . diha niana . . .? . . . ug hinaut nga mobalik siya sa toril nga walay kakulian sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Nagtinguha ka ba usab? Buot ka bang moduol sa yuta diin anaa ang mga saad. Karon, Ginoo, kining tawhana anaa lamang sa pikas tampi sa suba, nagkampo sa pikas tampi ug ang Jordan nag-anam ka daku. Ug kaniya walay paagi sa paglabang gawas kung maghimo Ka ug paagi sama sa Imong gibuhatan kang Josue, alang sa Israel. Ug, Amahan, nangamuyo ako Kanimong ingon nga Imong alagad; nga itugot sa among bililhong igsoon, O Dios, nga makasulod siya niining yuta sa saad, kining saad nga diha sa pikas tampi samtang gidala ako sa miaging gabii . . . Hinaut nga maangkon ko ang kahigayonan sa paggakus kaniya didto nianang laing yuta, nga magaingon, "Bililhon kong kaigsoonan." Itugot kini, Ginoo. Hinaut nga madawat niya ang saad sa Dios, ang Espiritu Santo. Amen.

89 O Ginoo, mao kini ang maloloy-on kong igsoon. Kining maong kamot mingtabang kanako, nagpaluyo kanako sa dili maisip nga mga takna. Siya nagatoo ug nagbaton sa pagtoo. Ug karon, ang kaaway misulay pagsakmit, niining akong higala. Sa pagkatinuod . . . Ug naghunahuna si-siya nga iyang masakmit kining tawhana; apan giagpas ko siya. Mianhi ako sa pagpabalik sa mga Imo, Ginoo, nga gisaplong kining bato uban sa ataki sa pagtoo sa Ngalan ni Jesu-Cristo akong gibugno ang diyabetes nga siya . . .? . . . ibalik ang kaugalingon Mong carnero sa toril, Amahan, sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Glandula . . . O Ginoo, nasayud ang among igsoong babaye nga kining sobrang timbang, sumala sa giingon sa doctor, nga butang nga makapatay. Ang matag libras sa sobrang timbang mopakunhod matag tuig, subay sa asoy sa pasigurohanan. Ug buot siyang magkinabuhi sa Amahan; anaa ra ki . . . kini sa Imong kamot. Ug si Sister Bell kasaligan kaayo, ug maloloy-on siya ug mapuanguron . . .? . . . Miagi na siya sa malisud nga mga pagsulay; mianhi ako alang kaniya niining gabhiona, Ginoo. Mianhi ako aron atubangon kanang kaaway. Ug akong gipunting uban sa tumang kahingpit nga akong mahimo; sa Ngalan ni Jesu-Cristo akong gibuno kanang bato sa pagtoo ngadto niining kaaway nga nagbaton kaniya, ug mahibalik siya sa lunhaw sa landong nga sibsibanan ug mga tubig nga malinaw, pinaagi kang Jesu-Cristo. Amen.

Mahitabo kini, Sister Bell. Ayaw pagduhaduha . . .? . . .

90 [Usa ka igsoong babaye mitestimonyo-Ed.] . . .? . . . Nagpahiluna ako dinhi ug nagtan-aw kanimo . . .? . . . Ang Dios magapanalangin kanimo. Amen . . .? . . . nga maluwas ang minahal sa kinabuhi . . .? . . . Oo, sir, nasayud ako bahin niining tanan. Kitang tanan nagtinguha niini, Sister Spencer, ug nasayud kung nganong siya ug si Igsoong Jesse nga moagi sa . . .? . . . o kaha moanhi dinhi sa simbahan. Kung molabang na ako sa pikas tampi, dili na sila agakon pa sama niini; mahimo na silang batan-on, oh, Igsoong Jesse . . .? . . . sa unahan, mahibalik kamo sa pagkamaanyag nga na babaye

pag-usab, ug si Igsoong Jesse sa pagkabatan-ong lalake. Gisaad kini sa Dios kaninyo.

Karon, paminaw. Hatagan ko kamo niining binata nga pagtudlo, ingon nga ikaw maoy katapusan dinhi. Buot kong hisgotan . . . " Tungod kay nasayud ako nga kini inyong batang lalake, Charlie. Buot kang maampoan kini . . .? . . .

91 Buot kong isulti kining usa ka butang. Hingbasahan ba ninyo sa Kasulatan diin ang Biblia nag-ingon kini? Giingnan ni Pablo ang Romanhong Sundalo (Madungog ba ninyo ako pag-ayo?), giingnan ang Romanhon sa dihang mibunot sa iyang espada aron magpatay sa iyang kaugalingon didto sa bilangoan sa Filipos. Ug a-ang linog mingtay-og sa bilangoan. Siya miingon, "Tomoo ka sa Ginoo Jesu-Cristo, ug mamaluwas ka ug imong panimalay." Nadungog na ba ninyo kana? "Ikaw ug imong panimalay . .

Karon, paminaw. Kong aduna kay hustong pagtoo alang sa kaugalingon mong kaluwasan, wala ka bay igong pagtoo alang sa imong anak? Ang Dios sa ubang paagi . . .? . . . Ug Ginoo nag-ampo ako alang kang Sister Spencer ug kang Igsoong Spencer niining gabhiona, nga ang matag anak-sila ug ang ilang mga anak mahidangat nianang yutang mahimayaon diin wala nay mga balatian o pagkatigulang, walay kagul-anan o pagkahiubos, ug tanan kining gamayng kinabuhi dinhi matun-as ngadto sa usa ka daman nga nagapanglabay. Hinaut nga makadawat sila niini, ug hinaut nga ang tanan niyang mga anak, ug ang tanan nga iyang bana, tanan niyang minahal sa kinabuhi, ug nahigugma kaniya, ug ang tanan nga gihigugma, hinaut nga mahiadto sila didto uban kaniya, sa Ngalan ni Jesus, Ang Dios magapanalangin kanimo, sister. Hinaut nga Siya . . .? . . . Nagpa-ubos kana . . .? . . . sama sa . . .? . . . nagakadagdag na, Sister Spencer.

92 Kun andam na siya pag-adto . . .? . . . padayon lamang . . .? . . . sa tanang takna . . .? . . . la - - lamang ipabilin ang imong pagtoo haum Kaniya . . .? . . . molabang ka . . .? . . . Ug siguroha maingon nga nagtindog ako dinhi . . .? . . . niining gabhiona, Sister Spencer, pinaagi sa Iyang gracia makita ko ikaw ug si Jesse tabok sa utlanan sa unahan, nga batan-on na ug gawasan. Kamong tanan managpalagan, nga magasingngit, "Igsoon ko, igsoon ko." Makita ko kamo.

Ang iyang mga ugat. Diyos nga Amahan, kining babayhana nakasinatig kadaot, ug gusto niyang modangat . . .? . . . nga bugtong . . .? . . . unsay nakaulang. Apan mianhi ako kaniya niining gabhiona. Miduol ako kanimo, Amahan. Miduol ako nga nangamuyo Kanimo sa pagpaigo niining pusil nga akong ipusil. Hinaut nga husto kini nga ataki, nga ang timaan mahitumong sa iyang . . .? . . . Hinaut nga kining pag-ampo sa Ngalan ni Jesu-Cristo moigo nianang pagkamakuyawon ug mapulbos kini, sa pagbalik niining carnero sa sibsibanan sa Dios. Amen. Mahitabo kini karon, minahal . . .? . . .

Dios sa langit, itugot nga ang iyang unom ka mga anak nga iyang gitinguha nga maluwas. . . Iyang nadungog kadtong testimonyo ni Igsoong Daulton, ang iyang maanyag nga mga dalaga. Nangandoy siya sa iyang unom ka anak, Amahan. Hinaut nga maangkon niya sila. Hinaut nga ikahibalag nila siya niadtong yutang wala nay kagabhion, nga binantayan ug pinasilong sa dugo ni Jesu-Cristo. Amen. Hinaut nga maangkon mo kini, sister, mao kini ang akong pag-ampo.

93 Nagtoo ko . . . Walay laing makatabang niini: gihatagan nila sila ug diyutay . . .? . . . sama niana. Oh, butang nga samag igpapahupay . . . Kortison, ang ilang gingalan niini, ug mupatay ka- -kana kaninyo, mobain sa iyong Dugo . . .? . . . Apan ang . . . Tan-awa nga ang arthritis sama sa leon nga mosakmit sa carnero ug magpahilayo. Karon, unsay mahimo sa saplong? Oh, tan-awa, anaay usa ka dakung leon nga nagangulob uban sa nating carnero. Ug iyang gihigugma ang nating carnero; apan gikuha ni David ang saplong ug gigukod siya. Tan-awa, karon bantayi. Siya may dala nga lima ka bato: p-a-g-t-o-o, siya mismo, s-a. Ang iyang saplong ania niining kamota: J-e-s-u-s. Hingigo Siya. Sa kanunay may butang mahitabo; atong gukdon kanang maong arthritis niining gabhiona pinaagi sa pag-ampo, hinaut nga ihatag kini sa Dios kanimo.

Buot siyang hibautismohan sa Ngalan . . . Buot mong hibautismohan siya . . .? . . . Salamat, sister. Dili tungod kay mao kana ang paagi . . .? . . . Dili kini tungod kay . . . Salamat, sister. Dili tungod kay . . . Karon, kon anaa kana sa Biblia ang Amahan. Anak, ug Espiritu Santo, motoo a-ako niana ug magpabilin niini. Dili a-ako magpalain. Nagkinahanglan a-a-ako niana . . .? . . . Dili ko . . . Apan manubag a-ako niana. Tan-awa ninyo? Ug kinahanglan nga isulti ko kini sa kahimtang sa pagkasulti niini, dili ka pagpalain, kondili sa pagkamatinuod-anon.

94 Karon, Amahan, miduol kami alang sa iyang mga minahal. Anaay iyang arthritis ug

ania karon buot siyang magpabautismo sa Ngalan ni Ginoong Jesus, tungod kay mao ang pultahan; mao kana ang abli nga pultahan. Diha niana si Josue buksi ang usa ka dalan sa paglabangngadto sa yuta sa saad. Walay duha o tulo ka mga dapit nga giablihan; dihay usa lamang.

Si Pedro, sa adlaw sa Pentecostes, sa unanag pagsaulog sa iglesia, mibukas sa dalan, nga nag-ingon, "Maghinulsol ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo." Wala gayud sila motipas gikan niadtong mao rang dalan; ang matag usa milatas ngadto sa yuta sa saad. Ang uban kanila misulay paglatas didto sa laing ngadto sa yuta sa saad. Ang uban kanila misulay paglatas didto sa laing labnganan, ug si Pablo miingon kaniya, "Ngadto ba diay kang kinsa kamo gibautismohan? Hain man kamo mosulay sa paglabang?"

Ug sila mitubag, "Dinhi sa gitan-awan ni Juan."

Siya miingon, "Bueno, si Juan igo lamang magtudlo ngadto sa panahon ug sa dapit." Ug sa ilang pagkadungog niini, gibautismohan sila sa hustong lubnganan, ug milatas sila ngadto . . . ? . . . ang Espiritu sa kinabuhi.

Itugot kini sa among igsoong babaye ug sa iyang mga minahal, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.

95 Igsoong Lyle . . . Oh . . . Oo . . . ? Kana ug ang panan-awon gihatag Niya . . . ? . . . Ang Dios magapanalangin kanimo. Nagpaingon kana karon sa yuta sa saad, igsoon . . . ? . . .

Pila ang ania dinhi nga nahinumdom pa sa wala pa lig-ona kining maong bulohaton nganhi kanako ug ako nangisda uban sa usa ka tawo usa ka adlaw niana, didto sa usa ka suba, usa ka danaw? Ug namasol ako ug magagmayng mga isda, ug mikunsad kanako ang Espiritu Santo. Dihay usa ka dakung tawo, usa siya ka Saksi ni Jehova, kaniadto. Ania dinhi ang iyang igsoong lalake, si Banks Wood. Ania siya dinhi sa palibot, nga akong silangan. Mao kini si Lyle. Ug kining mga tawhana Saksi ni Jehova. Ug miingon sila usa niana ka adlaw samtang namasol kami human sa pagkakabig niining tawhana, gisultihan ko siyag bahin sa iyang kinabuhi, ug ang tanang nahitabo, ug tanan bahin niini, mga karon pa lang niya gitug-an kanako, ug iya na kini karon gibiyaan sa iyang kinabuhi. Husto kana. Kini maoy labing tinuod. Ang iyang amahan maoy i-usa kanhi ka magbabasa sa Ngalan ni Jesu-Cristo dinhi niining lanaw. Ug kining tawhana naglingkud tupad kaniya, mga kaigsoonan ko.

96 Banks, hain ka? Ania ba siya sa sulod? Atua sa kanto. Oo. Ug namasol kami. Ug igsoon, ang akong batang lalake nakapatay . . . Nagtoo ko nga nakapatay siya ug iring pipila ka adlaw sa wala pa kana. Ang inahan nga iring anaay daghang mga anak ug iyang gikuha kini ug gibundak kini. Ug namalandong ko . . . Ug miingon ko, "Gipakita sa Ginoo ang pagbabalik sa gamayng kinabuhi . . . ? . . . pa, usa ka adlaw sa wala pa. Husto ba kana, Lyle? Nagtindog ako didto sa katugnan. Ug miingon ko, "Kana mao ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO."

Ug namasol kami sa tibuok gabii ug walay kuha. Sa pagkasunod buntag, namalik kami ug pamasol didto sa gamayng liik sa ubang asul nga hasang; usa kana gamayng isda. Ug si Igsoong Lyle may usa ka dakung tukon, ug gipugos pagpatulon sa gamayng isda ang iyang dakung taga, hangtud nga birahon na niya kini, ang gamayng lambo guhulog na, ang dakung taga didto sa tiyan sa gamayng isda. Ug sa iya na kining gibira, iya lang gibira ang mga tina-e ug ang tanan sa sulod nadala gikan sa gamayng isda . . . ? . . . ug gibira kini, tungod kay ang dakung taga didto man sa tiyan sa isda. Ug sa nahuman na niya kini, iyang gilabay kini sa tubig, ug igo lang siya mokurog ka-upat o kalima ka higayon, ug mao lang kini; tungod kay ang iyang mga tina-e ug ang hasang diha man nagbitay sa iyang baba. Ug milutaw siya sa hapit magtungang sa takna, milutaw balik ngadto sa mga tambo.

97 Ug didto naglingkud ako nga namasol, ug sa kalit miabot ang Espiritu santo, ug miingon, "Sulitihi kanang isda."

Giingan ko, "Gamayng isda, gibalik kanimo ni Jesu-Cristo ang imong kinabuhi," ug kadtong gamayng isda, naghayang nga patay na sa ibabaw sa tubig, mikulob ug mituhoy rrrrrrrttt, pailalum sa tubig kutob sa mahimo niini.

Igsoong Lyle, si Igsoong Wood didto niadto naglingkud. Miingon si Igsoong Lyle, "Igsoong Branham, alang kadto kanako tungod kay miingon ako sa gamayng . . . ? . . .

giingan, "Dili a-ako . . . ? . . ." Siya miingon, sa dihang gibira niya ang iyang tina-e ug gilabay sa halayo, miingon, "Sulayi ang katapusan mong tutukilid, gamayng linalang," ingon lang niana. Gisalibay kini, nga nagkanayon, "Akoy gipasabot ni-niini."

Ug giingon ko, "Dili, Igsoong Lyle, dili kana mao."

Si Igsoong Banks didto sa luya sa luyo miingon, "Pila ka tawo niining kalibutana, pila ka libo, ang mahigugma sa pagbarug diin kami nagbarug karon aron makita ang gahum sa Dios moari ug buhaton ang butang nga sama niana?" Sa laing pagkasulti, sama siya . . . Nagtoo ako nga nga mobati tang tanan sama ni Pedro, "Maayo nga ania kami dinhi. Magbuhat tag tulo ka tabernaculo." Husto kana.

98 Karon, Igsoong Lyle, gidihogan ka sa Espiritu Santo karon. Gibiyaan mo na ang Egipto; ang kulon sa ahos ug ang kahugawan sa kalibutan nahibilin. Anaa ka na karon magtindog sa tampi sa Jordan, diha lang sa unahan. Hinaut nga agakon ka sa Dios.

Gamhanang Dios, ania ang Imong tropi. Iyang nasiguro nga makalilisang ang iyang gipadulngan, Ginoo, apan ang kasingkasing ko minuot kaniya. Ang among mga pag-ampo miigo sa mabugnawng hayup sa unahan, tungod kay ang maong butang nga nagbaton kaniya nangawala na kaniya. Napusgay na kini, ug karon naglakaw na siya diha sa Jordan. Dad-a siya sa yuta sa saad, Ginoo, ug timrihi siya taliwala sa katawhan, aron unya niadtong mahimayong adlaw kung magkita na kami didto, hinaut nga mabati ko ang kainit sa iyang mga bukton nga magasingit, "Bililhon kong igsoon." Ug nasayud ko . . . ? . . . Dad-a si Banks kauban niya, Ginoo, mahimo Mo? Ang papa, mama, ug silang tanan, sister, ug tanan kanang dakung banay. Hinaut nga magkita kaming tanan sa unahan, Ginoo, ug ang matag usa kanila mapuno sa Espiritu Santo. Kini akong giampo sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Madawat mo Kini, igsoon, ang Dios magapanalangin kanimo, igsoon. Oo, Igsoon . . . ? . . .

99 Adunay usa sa naghimalatyon sa halayong tawag; akong itugyan ang bulohaton kang Igsoong Neville samtang . . . ? . . .

[Misulti si Igsoong Neville ug gipangulohan ang congregasyon sa pagtapos nga pag-ampo. Si Igsoong Branham mibalik ug misulti-Ed.]

Usa ka batan-ong magwawali natumba nga patay diha sa pulpito . . . ? . . . Busa among gipadala ang bato sa pagtoo . . . ? . . . Itugot niining gabhiona . . . ? . . . kay akong gipadala ang pag-ampo alang kaniya, sa Ngalan ni Jesu-Cristo . . . ? . . . mao ba ang takna nga ang iyang pulso . . . ? . . . mibiya kaniya . . . ? . . . ang iyang pulso . . . ? . . . ang mga mata nagpiyong na . . . ? . . . natumba sa pulpito

Abli pa ba kini? Mahimo bang maminaw kamo? . . . ? . . . ang usa ka batan-ong ebanghelista, usa ka magwawali dinhi sa Indiana nagwali, natumbang patay diha sa pulpito usa pa ka sa oras ang malibay, samtang nagwali siya nahisukamod, ug namatay diha sa pulpito, usa ka inilang ebangelista, nga nagwali dinhi sa Indiana. Ang Pastor mao pay paghiabot ug mitawag kanako. Namatay siya dihadiha samtang nagwali ilalum sa dihog sa Espiritu, nahapla napiyong ang iyang mga mata, mibiya na kaniya ang iyang ginihawa. Gipahayag nga patay na siya, naghigda nga patay na sulud sa usa sa krus. Ug may miingon kanila mga tawgon ang iglesia ug ipaampo nako. Busa akong gipadala ang pag-ampo aron mabuhi siya pagbalik sa Ngalan ni Ginoong Jesus.

Hinaut nga makighiusa kamo kanako pinaagi sa pagtoo, nga dili kini mosipyat sa tumong, apan . . . ? . . . ug mabuhi siya. Salamat. Ang Dios magauban kaninyo. Igsoong Pastor. . .

[Si Igsoong Branham misulti ug nangampo sa uban-Ed.] . . . ug gitanyag ko kini . . . ? . . . sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen . . . ? . . . [Ang mga pulong dili kaayo hisabtan-Ed.] Kamo na ba kining tanan? . . . ? . . . [Gipangomusta ni Igsoong Branham ang katawhan-Ed.] Nalipay . . . ? . . . nga ania kamong tanan . . . ? . . . Maayo kaayo nga nakita ko kamo . . . ? [Ang mga pulong dili kaayo hisabtan-Ed.] . . . ? . . . Dinhi ka ba sa buntag? . . . ? . . . Ang Dios magapanalangin kanimo ug ang imong bana ug mga anak . . . ? . . . Ang Dios magapanalangin kaninyo . . . ? . . . Salamat, salamat. Nalipay akog daku nga mianhi kamo . . . ? . . . uban kaninyo ug nagasimba uban kaninyo usab.



[www.messagehub.info](http://www.messagehub.info)

Mga Wali Ni  
**William Marrion Branham**  
*"... sa mga adlaw sa tingog ..." Pin. 10:7*